



Olimpijski magazin

Jul, 2024.

Cardašević photography



OLIMPIJSKI TIM CRNE GORE



Crnogorski sportisti sa Cetinja ispraćeni na OI, Dušan Simonović, predsjednik COK-a, poručio

Držite glavu visoko i uživajte u svakom trenutku

Vaterpolisti jedini predstavnici u ekipnim sportovima

Do posljednjeg daha

Pavle Jovčević



NAJMLAĐINA IGRAMA: Gojković, Kuljača i Milenković

U „klinču“ sa najboljima

Privatna arhiva



Kovinić i Dukić nose
zastavu u Parizu

Velika čast!



DUŠAN SIMONOVIĆ, PREDSEDNIK CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA

Prisutnost naših sportista na Igrama je dokaz njihovog talenta i odlučnosti

Dok se Evropa još trijeznila od duboko traumatičnih iskustava i prevratničkih posljedica Prvog svjetskog rata, Pariz je sredinom 1924. godine ugostio Olimpijske igre.

„Čini se da okean sporta ima svoje uspone i padove, baš kao i svaki drugi okean“, kazao je na jednom prijemu tokom održavanja Igara rođeni Parižanin Pjer de Kuberten, utemeljivač olimpijskog pokreta.

„Sport je postao međunarodni fenomen, i možemo da se nadamo da se ovaj pokret neće zaustaviti: ako u jednom momentu oslabi, u drugom će oživjeti“. Vijek kasnije, Grad svjetlosti je ponovo domaćin najvećeg sportskog planetarnog događaja.

U sjenci strijepnji od novih sukoba globalnih razmjera, sa svješću o svakodnevnim patnjama civila u ratnim razaranjima, šta Olimpijske igre u Parizu mogu da ponude čovječanstvu?

Koju poruku olimpijska zajednica želi da pošalje?

Olimpijske igre u Parizu šalju poruku nade, mira i zajedništva. U vremenu globalnih tenzija i sukoba, Igre podsjećaju na univerzalne vrijednosti koje sport i olimpizam nose sa sobom. One su platforma koja zbližava ljude iz različitih kultura i nacija, prevazilazeći političke, društvene i ekonomske barijere. Predsjednik Međunarodnog olimpijskog komiteta Tomas Bah često ističe značaj sporta kao mosta koji povezuje ljude i nacije. U duhu

Vjerujem da će Olimpijska kuća i Olimpijski muzej postati simboli naše predanosti sportu i trajna ostavština za buduće generacije

U proteklom periodu, COK je aktivno učestvovao u pripremi izmjena Zakona o sportu i Nacionalne strategije za razvoj sporta u Crnoj Gori od 2024. do 2028. godine...

Da li će Crna Gora Igre u Los Anđelesu 2028. dočekati sa izgrađenom Olimpijskom kuću i utemeljenim Olimpijskim muzejem? Aktivno angažovanje COK-a u izradi ovih dokumenata je bilo ključno za postavljanje čvrstih temelja za budući razvoj sporta

u našoj zemlji, kao i za stvaranje povoljnijeg okruženja za naše sportiste i sportske radnike. Uz sve ove napore, cilj nam je da Crna Gora Igre u Los Anđelesu 2028. godine dočeka sa izgrađenom Olimpijskom kućom i utemeljenim Olimpijskim muzejom. Ova inicijativa, pokrenuta u saradnji sa Vladom Crne Gore i Glavnim gradom Podgorica, predstavlja jedan od ključnih projekata u našoj strategiji. Olimpijska kuća neće biti samo simbol olimpijskih

vrijednosti, već i centralno mjesto za okupljanje sportista, trenera i svih ljubitelja sporta. Planiramo da ona bude centar za edukaciju, trening i promociju sporta, ali i prostor gdje će se čuvati i slaviti naša sportska istorija i dostignuća. Olimpijski muzej će biti dodatni dragulj u našoj sportskoj infrastrukturi, pružajući posjetiocima priliku da se upoznaju sa istorijom crnogorskog sporta, uspjesima naših sportista na međunarodnoj sceni, kao i vri-

jednostima koje olimpijski pokret promovise. Aktivno radimo na obezbjeđivanju potrebnih sredstava i podrške za realizaciju ovih projekata, kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim partnerima. Vjerujem da će Olimpijska kuća i Olimpijski muzej postati simboli naše predanosti sportu i trajna ostavština za buduće generacije. Takođe, vjerujem da će implementacija novih zakonskih okvira i strategija dodatno olakšati ostvarivanje ovih ambicioznih ciljeva.

Naša posvećenost razvoju sporta u Crnoj Gori je nepokolebljiva, i sigurni smo da ćemo dočekati Igre u Los Anđelesu 2028. godine sa ponosom i dostignućima koja će biti prepoznata na globalnom nivou. Kroz sve ove napore, cilj nam je ne samo da unaprijedimo sportske uslove u Crnoj Gori, već i da našim sportistima pružimo svu potrebnu podršku kako bi postigli vrhunske rezultate i dostojno predstavljali našu zemlju na najvećoj sportskoj sceni.

njegovih riječi, Olimpijske igre u Parizu su simbol otpornosti i nade. Uprkos svim izazovima s kojima se svijet suočava, duh olimpizma inspiriše i okuplja ljude, promovišući međusobno razumijevanje i solidarnost. Igre u Parizu mogu da pokažu kako sport može da bude snaga za dobro, donoseći radost i inspiraciju milijardama širom svijeta. Upravo ta sposobnost sporta da nadahnjuje i povezuje ljude, čini ga moćnim sredstvom za pozitivne promjene u društvu. Olimpijska zajednica želi da pošalje jasnu poruku: da, uprkos svim poteškoćama, zajedno možemo prevazići prepreke, slaviti naše razlike i izgraditi bolji, mirniji svijet. Sport ima moć da ujedini, i

kroz ove Igre želimo da podsjetimo čovječanstvo na tu moć i važnost zajedništva i mira. Kao najveći izazovi sa kojima će se suočiti organizatori Igara, najčešće se navode transport i bezbjednost. Šta lično, sa bogatim životnim i sportskim iskustvom, očekujete: kakva će Francuska biti domaćin? Očekujem da će Francuska biti izvanredan domaćin Olimpijskih igara, s obzirom na njenu bogatu istoriju, kulturu i prethodno iskustvo u organizaciji velikih međunarodnih sportskih događaja. Francuska je poznata po svojoj strasti prema sportu i posvećenosti olimpijskim idealima. Siguran sam da će organizatori predložiti sve potrebne mjere kako bi

osigurali efikasan transport i visoku bezbjednost za sve učesnike i posjetioce. Pored toga, vjerujem da će Pariz pružiti spektakularno okruženje, spajajući istorijske znamenitosti sa modernom infrastrukturom. Igre u Parizu neće biti samo sportski događaj, već i proslava kulture, umjetnosti i jedinstvenog francuskog duha, koji će inspirisati i oduševiti ljude širom svijeta. Upravo su u Parizu u junu i julu 1919. godine održane Međusavezničke igre, značajno i posjećeno sportsko dešavanje, kome je, u svojstvu počasnog gosta, prisustvovao i kralj Nikola I Petrović Njegoš. Domaćini su crnogorskom suverenu ukazali dodatnu čast

da podijeli medalje najboljima u sprintu i skoku u dalj... Koliko je realno da crnogorski sportisti u Parizu 2024. budu u pričiama za medalje? Učešće crnogorskih sportista na Olimpijskim igrama u Parizu 2024. godine predstavlja nevjerovatan poduhvat, posebno za malu zemlju kao što je Crna Gora. Naši sportisti su među 10.500 najboljih na svijetu, što je samo po sebi izvanredno dostignuće. Tokom kvalifikacija, crnogorski sportisti su pokazali izuzetnu posvećenost i postigli značajne uspjehe, uprkos snažnoj konkurenciji. Njihova prisutnost na najvećoj globalnoj sportskoj sceni je dokaz njihovog talenta i odlučnosti. Priče naših sportista, njihove

lične borbe i izazovi koje su savladali na putu do Olimpijskih igara, svjedoče o njihovoj nevjerojatoj upornosti, ali i podršci koju su dobili od Crnogorskog olimpijskog komiteta. Ove godine smo dobili priliku da prvi put u istoriji imamo košarkaški tim na Igrama, ali smo zbog iznenađujućeg nedostatka sportske sreće u ključnim trenucima ostali bez te mogućnosti. Ipak, ponosan sam na tim i postignuća trenera Boška Radovića. Vjerujem da sa njim na čelu crnogorskog košarkaškog tima možemo očekivati još sjajnih rezultata u budućnosti. Naša vaterpolo reprezentacija će po peti put učestvovati na Olimpijskim igrama i uvijek su u konkurenciji za medalje. Na-

ša grupa na Igrama će biti teška, ali vjerujem u naše momke. Takođe, imamo fantastičnog Milivoja Dukića, našeg jedriličara, koji je pravi primjer vrhunskog sportiste. Sa svojom posvećenošću sportu i entuzijazmom, siguran sam da će postići značajan rezultat u Francuskoj. Osim dobili smo specijalne pozivnice za Danku Kovinić, teniserku, plivače Miloša Milenkovića i Jovanu Kuljaču, atletičara Darka Pešića, te našu veliku boksersku nadu Bojanu Gojković. Svi oni su izuzetni sportisti sa zapaženim dostignućima. Njihovo učešće na Olimpijskim igrama dodatno potvrđuje snagu i potencijal crnogorskog sporta, te inspiriše nove generacije da slijede njihove stope.

U Londonu 2012, Riju 2016. i Tokiju 2021. godine, crnogorsku olimpijsku delegaciju činilo je po 34 takmičara i takmičarki. Nažalost, nakon tri uzastopna nastupa, „lavice“ neće biti na spisku učesnika. Da li baš ove Igre mogu doprinijeti da naša opšta javnost snažnije razvije svijest da u sportu ništa nije predodređeno, i uolikoj je mjeri za malu zemlju kakva je Crna Gora sam nastup na najvećoj sceni razlog za ponos i dragocjena platforma za promociju?

Ove Olimpijske igre mogu igrati ključnu ulogu u podizanju svijesti u crnogorskoj javnosti da u sportu ništa nije predodređeno i da je, kao što sam rekao, sam nastup na Olimpijskim igrama izuzetan uspjeh, posebno za malu zemlju kao što je Crna Gora. Naš broj učesnika konstantno je rastao. Iako trenutni broj kvalifikovanih sportista za Pariz ne ispunjava uvijek visoka očekivanja javnosti, važno je prepoznati da su mnogi naši ekipni sportovi prošli kroz prirodnu smjenu generacija i da smo ovog puta, ponovio bih, imali prvi put i košarkaški tim u kvalifikacijama za Olimpijske igre. U mnogim sportovima, u kojima imamo tradicionalne učesnike na Olimpijskim igrama,

Olimpijski karavan prilika da se olimpijski duh približi djeci

U susret Igrama, Crnogorski olimpijski komitet je organizovao tradicionalni Olimpijski karavan, koji je tokom proljeća obišao pet crnogorskih gradova. Kako ste zadovoljni dometima i odzivom najmlađih, koji su ciljna grupa te akcije? Izuzetno sam zadovoljan dometima i odzivom najmlađih na ovogodišnjem Olimpijskom karavanu. Ova akcija je bila sjajna prilika da se sport i olimpijski duh približe djeci širom Crne Gore, i reakcije su bile izvanredne. U svakom gradu koji smo posjetili, vidjeli smo entuzijazam i radost među dje-

com, što je najbolji dokaz da smo uspjeli u našem cilju da ih inspirišemo i motivišemo da se bave sportom. Djeca su imala priliku da se upoznaju sa raznim sportovima, učestvuju u takmičenjima i druže se sa poznatim crnogorskim sportistima, što je dodatno podstaklo njihovu želju da se bave sportom. Posebno smo ponosni na to što smo uspjeli da djeci prenesemo vrijednosti koje promovise olimpijski pokret, kao što su fer-plej, poštovanje i timski rad. Naš cilj je bio ne samo da popularizujemo sport, već i da ih naučimo važnosti ovih vrijednosti u

svakodnevnom životu. Ovaj karavan je još jednom pokazao koliko je važno ulagati u sportsku edukaciju i promociju među najmlađima. Vjerujem da smo postavili dobre temelje za budućnost crnogorskog sporta i da će mnogi od ovih mladih učesnika jednog dana postati uspješni sportisti, možda čak i olimpijci, koji će dostojno predstavljati našu zemlju na međunarodnoj sceni. Zahvalan sam svim sportistima i sportistkinjama, ali i našim partnerima i sponzorima koji su podržali organizaciju ovogodišnjeg Olimpijskog karavana.

poput rukometa, došlo je do podmlađivanja, što je prirodan i normalan ciklus, sa kojim se suočava svaka zemlja. Uvjereni smo da se sada stvara tim koji će ostvariti značajne rezultate na Olimpijskim igrama u Los Angelesu. Imamo obećavajuće nove talente i razvijen je poboljšan program priprema za stipendiste Crnogorskog olimpijskog komiteta. Takođe, razvijeni su dugoročni programi podrške sportistima, koji će pomoći da, sa strane Crnogorskog olimpijskog komiteta, stvorimo najbolje uslove za naše sportiste. Naš cilj je da pružimo sve što je u našoj moći da bi sportisti imali optimalne uslove za trening i takmičenje. Ponosni smo na svaki njihov nastup i uvjereni smo da će naši sportisti, bez obzira na izazove, nastaviti da dostojno predstavljaju Crnu Goru na najvećoj svjetskoj sceni.

Kako su Olimpijske igre u Tokiju održane 2021, period između dviju Igara bio je sveden na tri godine. Kako ocenjujete učinak Crnogorskog olimpijskog komiteta, kao „odlučnog i stabilnog oslonca naših sportistkinja i sportista“, kako ste jednom naveli, u pripremi

učesća našeg sportskog tima u Parizu? Ocjena je izuzetno pozitivna. Tokom ovog izazovnog perioda, uspjeli smo da obezbijedimo stabilnu podršku našim sportistima. COK je radio na uspostavljanju strateških partnerstava sa raznim sportskim institucijama i organizacijama i našim djelovanjem na nacionalnom i međunarodnom nivou, kao i svim sprovedenim aktivnostima, vjerujem da smo doprinijeli ukupnom razvoju oblasti sporta u Crnoj Gori. Pored toga, COK je radio na pružanju podrške za pripreme sportista u individualnim sportovima, u saradnji sa našim partnerima FITREVO-LUTION, kroz razna mjerenja i testove, analizu tjelesne kompozicije, testove pokretljivosti i napredno metaboličko testiranje, radi identifikacije područja koja zahtijevaju poboljšanja i personalizaciju kondicionih programa prema individualnim potrebama. Omogućeni su i personalizovani planovi ishrane koji su za cilj imali da optimizuju sportske performanse, podrže proces oporavka i održavaju vrhunsko

fizičko stanje. Program pripreme uključivao je i prilagođene kondicione treninge za poboljšanje snage, fleksibilnosti, agilnosti i izdržljivosti. Takođe, program je uključivao i mentalnu podršku, jer smo svjesni da su psihološki aspekti takmičenja jednako važni kao i fizički. U saradnji sa stručnjacima iz oblasti sportske psihologije, omogućili smo sportistima pristup savjetovanjima kako bismo im pomogli da se nose sa pritiskom i stresom koji donosi učešće na tako velikim događajima. Jedan od ključnih aspekata našeg djelovanja bila je i transparentnost u radu. Redovno smo informisali javnost i sportske zajednice o našim aktivnostima, uspjesima i izazovima. Kroz ovu otvorenost, gradili smo povjerenje i jačali osjećaj zajedništva među sportistima, trenerima, sportskim savezima i navijačima. U periodu između Igara, radili smo i na promociji sporta među mladima u Crnoj Gori, kako bismo podstakli nove generacije da se bave sportom i teže ka olimpijskim visinama. S obzirom na sve izazove s kojima smo se suočili, ponosan sam

na sve što smo postigli. Naši sportisti su pokazali izuzetnu izdržljivost i posvećenost, a mi smo im pružili svu moguću podršku. Uvjeran sam da će naš tim u Parizu dostojno predstavljati Crnu Goru i da ćemo nastaviti da gradimo uspjehe i u budućnosti.

Igre u Parizu će doći i proći, a pred COK-om su brojne obaveze do kraja godine, između ostalih i organizovanje Crnogorskog olimpijskog foruma, III Međunarodne konferencije o sportu, pa seminara Evropskih olimpijskih komiteta... Iako je ovo olimpijska godina, po sebi izazovna, pogotovu kad se zna da u Sekretarijatu Crnogorskog olimpijskog komiteta, na stručnim poslovima, radi svega četvero ljudi, nijesmo htjeli da odustanemo od svih projekata koje smo započeli u prethodnom periodu i ambicioznih planova postavljenih u Akcionom planu Strategije COK-a do 2026. godine. Radimo na unapređenju vještina i znanja trenera kroz stipendije i obuke, kao i na podizanju nivoa stručnosti administrativnog osoblja kroz projekat izgradnje administrativnih kapaciteta u sportu. U saradnji sa partnerima iz zemalja regiona i EU, organizovali smo napredne i standardne S2ABC kurseve za sportsku administraciju. Ukupno će 14 sportskih administratora iz Crne Gore biti obučeno kroz Evropske kurseve o sportskoj administraciji, a u septembru će Crnu Goru posjetiti svih 40 učesnika i biće organizovana ceremonija dodjele diploma. COK je dobio i sredstva Olimpijske solidarnosti za obuku još 20 sportskih administratora kroz MOK-ov kurs za sportsku administraciju, koji će početi u narednih nekoliko mjeseci. Ove godine počela je i implementacija projekta „Coaching+“, fokusiranog na istraživanje i edukaciju o metodama pozitivnog pristupa treniranju, s ciljem sprječavanja odustajanja od sporta ili isključivanja iz bilo kojeg razloga. Projektom

će biti obuhvaćena i analiza potreba crnogorskih trenera i sportista, te će se definisati obrazovni program zasnovan na dokazima koji adresira potrebe crnogorskih sportskih trenera. U sklopu projekta, biće organizovan i Mentorski kamp za sport i mlade.

Kao dio sveobuhvatne Strategije COK-a, sprovedene su različite aktivnosti u saradnji sa partnerima i obrazovnim institucijama. Sproveden je projekat „Jedan mijenja svijet“ koji su pokrenuli COK, kompanije One i Sport Vision uz podršku Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija. Osam osnovnih škola širom Crne Gore dobilo je novu sportsku opremu, ali i nezaboravne časove fizičkog vaspitanja sa crnogorskim olimpijcima i olimpijkama. Druga faza projekta „Jedan mijenja svijet“ uključivala je organizaciju velikog krosa na Cemovskom polju u Podgorici, na kojem je učestvovalo gotovo 500 djece. Upućena je inicijativa Ministarstvu prosvjete, nauke i inovacija za početak primjene obrazovnog programa OVER, razvijenog od strane Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), koji promovise olimpijske vrijednosti i zdrave stilove života za djecu školskog uzrasta. Ovaj program ima za cilj da podstakne razvoj pozitivnih vrijednosti kod učenika i učenica, te je COK već obezbijedio prevod materijala i sredstva za obuku nastavnika. COK je takođe posvećen stvaranju sigurnog okruženja za bavljenje sportom, pa smo nakon usvajanja Politike zaštite, usvojili i Etički kodeks i imenovali sertifikovanog Službenika za zaštitu. Date su preporuke Ministarstvu sporta i mladih u vezi sa Nacionalnom strategijom za razvoj sporta u smislu zaštite sportista i integriteta sporta. Projekat „Zaštita zdravlja sportistkinja“ u saradnji sa MOK-om fokusiran je na unapređenje zdravstvene zaštite sportistkinja. Na nacionalnom nivou, COK je potpisao sporazum sa Mini-

starstvom sporta i mladih za unapređenje zajedničkih naporu u promovisanju sporta, fizičke aktivnosti i angažovanja mladih. Takođe, zaključeni su sporazumi o saradnji sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti (CANU) i Univerzitetom Donja Gorica, sa ciljem promocije sporta i podrške dualnim karijerama sportista. Prva aktivnost na osnovu Sporazuma o saradnji između COK-a i CANU, biće organizacija dvodnevnog međunarodnog skupa u oktobru ove godine, na temu „Olimpiizam u Crnoj Gori: istorija i savremenost“. COK, uz podršku Sekretarijata za sport Glavnog grada Podgorica i Olimpijske solidarnosti, organizovao je proslavu Olimpijskog dana. Najmlađi su učestvovali u raznim sportskim aktivnostima, kvizovima o olimpijskim vrijednostima, i druženju sa olimpijcima i sportskim zvijezdama. Tokom Olimpijskog dana, takođe je i simbolično obilježen Međunarodni dan izbjeglica u saradnji sa UNHCR-om, u cilju stvaranja platforme gdje se djeca iz izbjegličkih porodica, djeca bez državljanstva ili djeca u riziku mogu takmičiti sa svojim vršnjacima iz Crne Gore u raznim sportovima. U svijetu gdje je preko 120 miliona ljudi prisilno raseljeno, sport služi kao univerzalno i popularno sredstvo među mladima za suzbijanje napredovanja sukoba kroz jačanje kohezije zajednice. Sport igra važnu ulogu u društvenom razvoju, inkluziji, koheziji i blagostanju raseljenih osoba i može značajno doprinijeti izgradnji mira i integraciji u nove zajednice. Takođe, tokom Olimpijskog dana, COK je ugostio i partnere iz sedam zemalja EU i Zapadnog Balkana koji su učestvovali u „Klubu prijateljstva“, zajedničkoj akciji za promociju osnovnih vrijednosti među djecom i zajednicama. Ova zajednička akcija je dio Erasmus+ projekta Sports as Value, koji ima za cilj integrisanje

pozitivnih vrijednosti u sportsku praksu i izgradnju jačih zajednica kroz sport i promociju EU vrijednosti. Važno je pomenuti da je počela realizacija projekta „Podizanje kapaciteta žena u vođenju procesa i donošenju odluka u sportu u zemljama Zapadnog Balkana“ (Women4Sport), koji finansira Evropska unija. Projekat „Women4Sport“ Erasmus+ je od izuzetne važnosti s obzirom na to da podstiče i promovise ravnopravnost žena u sferama top menadžmenta i rukovodećih pozicija olimpijskih komiteta u zemljama Zapadnog Balkana. Pokrenuta je zajednička inicijativa Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorica i Crnogorskog olimpijskog komiteta – izgradnja Olimpijske kuće, Olimpijskog muzeja i Olimpijskog parka u Podgorici. Na inicijativu Odbora za prosvjetu, nauku, kulturu i sport Skupštine Crne Gore, organizovana je tematska sjednica pod nazivom „Unapređenje sportskog zakonodavstva, finansijske održivosti sportskog sektora i promocija olimpijskih vrijednosti“, a teme sjednice bile su izmjene Zakona o sportu, usvajanje nove Nacionalne strategije za razvoj sporta u Crnoj Gori 2024-2028, finansiranje sporta u Crnoj Gori i uvođenje Olimpijskog obrazovanja u osnovne škole (OVEP program Međunarodnog olimpijskog komiteta). Krajem septembra nas očekuje i najveći događaj nakon Olimpijskih igara za ovu godinu – organizacija Seminara Evropskih olimpijskih komiteta (EOK) u Budvi, koji će trajati 3 dana i okupiti preko 200 učesnika.

Ovo su samo neke od aktivnosti koje smo sprovedili ili ćemo sprovoditi u ovoj godini, a sve ove inicijative i aktivnosti pokazuju našu posvećenost ne samo olimpijskom pokretu, već i dugoročnom razvoju sporta u Crnoj Gori, stvaranju prilika za sve mlade i promociji pozitivnih vrijednosti kroz sport.



Crna Gora će čvrsto biti uz svoje takmičare na Olimpijskim igrama u Parizu gdje će nastupati 19 sportista

Dostojanstven ispraćaj olimpijaca sa Cetinja

Na Igrama će učestvovati vaterpolo reprezentacija, jedriličar Milivoj Dukić, teniserka Danka Kovinić, debitanti - bokserka Bojana Gojković, zatim plivači Jovana Kuljača, Miloš Milenković i atletičar Darko Pešić



Crna Gora je sa Cetinja ispratila crnogorske olimpijce u Pariz. Na svečanoj ceremoniji Jakov Milatović predsjednik Crne Gore predao je učesnicima Olimpijskih igara zastavu koju će nositi na svečanom otvaranju u Parizu.

Na otvaranju planetarno najvećeg sportskog događaja crnogorsku zastavu nosiće teniserka Danka Kovinić i jedrilicar Milivoj Dukić.

UČEŠĆE NA IGRAMA JE PRIVILEGIJA

Posebno mi je zadovoljstvo što sam ovdje sa vama i što mogu da vam u ime građanki i građana Crne Gore poželim sreću na predstojećim Ljetnjim olimpijskim igrama u Parizu. Ovo je peti put nakon obnove nezavisnosti da su crnogorski sportisti dio najveće smotre svjetskog sporta. Simboličan značaj za mene ima činjenica da se prvi put ispraćaj naših sportista na Olimpijske igre dešava baš ovdje, u rezidenciji predsjednika Crne Gore, na prijestonom Cetinju. Olimpijske igre su više nego bilo koja druga manifestacija očuvale uvjerenje da ako sanjamo velike snove i ako uložimo trud i napor da svoj talenat dovedemo do vrhunca, svi imamo jednake šanse da budemo pobjednici u životu.

GOJKOVIĆ: Još nisam svjesna gdje idem

Mlada bokserka Bojana Gojković debitovaće u Parizu na OI.

- Još nijesam svjesna gdje idem, ali kada budem došla u Pariz, biću sigurno još više uzbuđena. Srećna sam što sam dobila priliku da učestvujem na Igrama. Z zadovoljna sam formom, prošle nedjelje sam se vratila sa priprema iz Italije, gdje sam bila 12 dana i radila sparinge sa potencijalnim rivalkama.



U tome vidim najveći značaj Olimpijskih igara, u ostvarenju ideala kome čovječanstvo teži - da su svi ljudi zaista jednaki. Učešće na Olimpijskim igrama je trenutak o kojem generacije sportista sanjaju, koji je vodilja mladim sportistima, a privilegija samo rijetkima - kazao je Milatović.

Predsjednik Crne Gore je napomenuo da je za razvoj vrhunskog sporta, kakav se predstavlja na Olimpijskim igrama, neophodna i sistem-

ska podrška države i temeljna i strateška briga o nacionalnim sportskim interesima. Predsjednik, kako je kazao, nema trunku dileme da će naši sportisti na OI Crnu Goru predstavljati hrabro, časno i do posljednjeg atoma svoje snage i svog umijeća.

- Želim vam srećan put u Pariz, da dostojno branite boje naše zemlje i da uživete u ovom ljetu koje ćete pamtit i cijeloga života. I da nam se zdravi, radosni i ponosni vratite kući!

CRNA GORA JE UZ VAS

Crnu Goru će na Olimpijskim igrama u Parizu predstavljati vaterpolisti, bokserka Bojana Gojković, jedrilicar Milivoj Dukić, teniserka Danka Kovinić, plivačica Jovana Kuljača, plivač Miloš Milenković i atletičar Darko Pešić.

- Vaši putevi su poplačani bezbrojnim satima treninga i velikom vjerom u sebe. Taj duh vas čini da budete više od sportista, čini vas herojima svih nas. Iako ste mlad tim i mnogi od



Vaterpolisti su spremni

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore od 2008. godine, od Igrara u Pekingu, uvijek je na ovom najvećem takmičenju.

- Velika je čast predstavljati državu na najvećoj sportskoj smotri kao što su Olimpijske igre. Predstavljamo timski sport koji peti put zaredom učestvuje na Igrama i uvijek odlazi sa najvećim ambicijama. Daćemo sve od sebe da našu državu predstavimo u najboljem svjetlu - jasan je bio kapiten i golman Petar Tešanović.



vas su prvi put na Olimpijskim igrama, svako je od vas pokazao ne samo izuzetan talenat i vještinu, već nepokolebljivu posvećenost sportu, timu i zemlji i siguran sam da ćemo u godinama koje slijede uživati u vašim nastupima. Vaša domovina Crna Gora čvrsto stoji uz vas. Vaše prisustvo na Olimpijskim igrama je dokaz nesalomljivog duha našeg naroda, duha koji odbija da se povuče i koji teži veličini i koji pronalazi snagu u jedinstvu i otpornosti - kazao je Dušan Simonović, predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta.

U arenama Pariza sastaćete se sa sportistima iz svih krajeva svijeta i svi oni nose svoje priče o istrajnosti i želji za trijumfom. Takmičite se sa čašću, sa poštovanjem i sa istom odlučnošću koja vas je dovela ovdje.

Želim da vas podsjetim da pravi duh Olimpijskih igara leži ne samo u pobjedi, već i u radosti takmičenja, prijateljstvu među sportistima, slavljenju ljudskog potencijala - poručio je Simonović.

- Olimpijske igre predstavljaju prevazilaženje granica, postavljanje novih prijateljstava i stvaranje uspomena koje će trajati čitav život, što predstavlja ne-

izmjereno bogatstvo. Zato na ovom putovanju držite glavu visoko i uživajte u svakom trenutku, bilo u pobjedi ili porazu, samo dajte sve od sebe i vaši naponi i vaš duh će uvijek biti slavljani - istakao je predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović.

Simonović je kazao da su učesnici OI ponos Crne Gore. - Vaše nasljeđe će inspirisati generacije koje dolaze. U Crnogorskom olimpijskom komitetu imate i imaćete čvrst i pouzdan oslonac. Projekat „Pariz 2024“ nebi bio moguć bez sjajne saradnje sa Vladom Crne Gore, posebno sa Ministarstvom sporta i mladih...

- I državnim kompanijama Monteput i Elektroprivreda,

kompanijama Sport Vision, Admiral Bet, One, „Erste banka, Jugopetrol AD, Kodio, Toyota efel motors, Lovćen osiguranje, Kapital Plaza i uz podršku Radija i televizije Crne Gore - istakao je Simonović.

PRIVILEGIJA ZA DANKU I MILIVOJA

Simonovića želi da sportisti na borilištima pokažu snagu i vještinu.

- Krenite naprijed sa saznanjem, bez obzira na ishod, već ste nas učinili neizmjereno ponosnim. Ispraćamo vas sa najdubljom zahvalnošću i snažnom podrškom. Ostavite svoj trag u Parizu i znajte da sa sobom nosite ljubavi i ponos čitave nacije. Srećno!

Danka Kovinić će drugi put

učestvovati na OI. Ponosna je što će imati čast da na svečanom defileu, sakolegom Dukićem, nosi zastavu.

- Presrećna sam i preponosna. Emocije još nisam savlada. Pored medalje je ovo maksimum sportiste koji može da doživi. Treba mi vremena da se slegnu emocije, ali kao što vidite, ogrnula sam se zastavom i ne puštam je - istakla je Kovinić. Iskusi olimpijac je Dukić. Na Igrama je od 2012. godine.

- Ukazana mi je velika čast da budem u prilici prvo u redu sportista koji su predstavljali Crnu Goru i imali čast da nose zastavu na otvaranju Igrara. Olimpijske igre su apsolutni san svakog sportiste i da predstavlja svoju zemlju - poručio je Dukić.

I plivači debituju


U Parizu će debitovati i plivači - Jovana Kuljača i Miloš Milenković biće najmlađi dio našeg tima.


- Ovo su lijepi trenuci, mladi smo i još mnogo toga je pred nama. Z zadovoljstvo je veliko i zahvalni smo što idemo na Olimpij-

ske igre. Rad i trud su se isplatili. Spremni smo da damo sve od sebe - kazala je Kuljača.

Milenković obara rekorde, kaže da je u odličnoj formi. - Ova godina je najuspješnija za mene, jer sam napravio dosta ozbiljnih

rezultata, kao na Evropskom prvenstvu gdje sam plivao 52 sekunde na 100 metara delfin, što je sekunda od olimpijske norme. Što me posebno motivise i daje vjetar u leđa, kao i što sam najmlađi učesnik u olimpijskom timu Crne Gore. Očekujem u Parizu bolje vrijeme.





Crnogorski olimpijski komitet predstavio je svečanu uniformu olimpijskog tima Crne Gore za ceremoniju otvaranja Olimpijskih igara u Parizu. Uniforme je kreirala crnogorska kreatorica Marina Banović. Na reviji, na platou hotela CUE, COK i kompanija Sport vision predstavili su i zvaničnu opremu, koju će crnogorski predstavnici nositi tokom Igara od 26. jula do 12. avgusta.

Crnogorski olimpijski tim i u Parizu nosiće opremu kompanije Nike.

Predsjednik COK-a, Dušan Simonović, podsjetio je da je kompanija Sport vision treći olimpijski ciklus zvanični sponzor crnogorskog olimpijskog tima, odnosno zvanični dobavljač opreme Nike.

- U vremenu koje smo proveli zajedno stvorili smo sjajan partnerski odnos. To je odnos i empatije, i jedinstva,

COK predstavio zvaničnu uniformu olimpijskog tima Crne Gore za OI u Parizu

i predstavljanja društvene odgovornosti. Prije svega, odnos prijateljstva i drugarstva, porodice Veličković koja je na čelu te kompanije i sve ove godine to prati i radi - rekao je Simonović.

Simonović je naglasio da je zahvalan i zbog sportista koji se sjajno osjećaju u toj opremi. Govoreći o kreatorici Marini

Banović, Simonović je podsjetio da je ona već nekoliko puta bila možda i najzapaženiji kreator opreme olimpijaca na najvećoj smotri sporta na planeti. - Ponovo je tu sa nama i vjerujem da ste zadovoljni onim što je predstavila.

Svečanu i zvaničnu opremu na reviji, pored manekena, nosili su i vaterpolisti Jovan Vujović i

Marko Mršić, kao i plivači Miloš Milenković i Jovana Kuljača. Vujović je, govoreći o učešću na reviji, kazao da je bilo treme, kao i u bazenu uoči utakmice. „Svakako jedno lijepo iskustvo“, kazao je Vujović. Naglasio je da je vaterpolo reprezentacija spremna za nastup na Olimpijskim igrama. - Odradili smo jake pripreme,

imamo jaku želju da se u Parizu predstavimo na najbolji mogući način. Spremni smo i jedva čekamo da počne - rekao je Vujović. Debitantkinja na Igrama u Parizu, plivačica Jovana Kuljača, kazala je da takmičenje dočekuje spremna i u nikada boljoj formi. - Zadovoljna sam rezultatima, prije dvije sedmice isplivala

sam državni rekord na 50 slobodno, u disciplini koju ću plivati u Parizu. Forma je odlična, nadam se da ću na Igrama isplivati još bolje vrijeme. Učešćem na Olimpijskim igrama ispunila je san. - Želim da u Parizu isplivam svoje najbolje vrijeme i opravdam učešće na Igrama - rekla je Kuljača.

Vaterpolo reprezentacija Crne Gore peti put će učestvovati na Olimpijskim igrama

Biće pakleno u Parizu

Zahuktava se - „ajkule“ su praktično stigle na korak do premijernog meča sa Hrvatskom na OI u Parizu. Krenuće u olimpijsku priču 28. jula, a mogla bi da donese lijepe stvari u bazenu. Grupa je, istina, mnogo jaka, igrače naš tim još sa Grčkom, Italijom, SAD i Rumunijom. Priželjkuju plasman u četvrtfinale, i korak dalje...

- Često se zaboravlja koliko smo imali težak put, jer smo davno počeli sa pričom oko Pariza. Vratili se na kratko na SP u Japanu, poslije tri mjeseca smo opet bili zajedno na EP gdje smo morali da se kvalifikujemo za svjetsko, a onda i na OI. Specifična godina i mislim da je potpuno nepravdom zaboraviti na period koji je prošao. Zatim smo iz klubova i naporne sezone došli na pripreme za OI. Bili smo u SAD, imali smo priliku da se odvojimo od kuće i vidimo novi kon-

tinental i protivnika koji će nas sačekati na Igrama. Značajan je bio odlazak i zbog vaterpola i životnog iskustva. Pun pogodak, zatim je uslijedila turneja od priprema u Trebinju, odlaska u Francusku, preko turnira u Šapcu, a zaokružena je kontrolnom utakmicom sa Australijom. Nije bilo lako sve ovo izdržati. Pripreme su bile teške, za mene i najlakše jer su bile za OI, a onda ni motiva ne fali. Specifičan je momenat i moram priznati da sam uživao u ovom procesu. A ako želimo da napravimo iskorak u rezultatskom smislu moraćemo svi da budemo na više od 100 odsto - poručio je Stefan Vidović. Grupa je paklena. Sve ekipe dolaze u Pariz sa 13 igrača, smanjenom rotacijom, a „ajkule“ na premijeri očekuje duel sa svjetskim šampionom i vicešampionom Evrope.

- Dugo sam u vaterpolu i mislim da OI nikad nijesu bile

jače. Svako svakoga može da pobijedi i bukvalno je 12 ekipa u konkurenciji. Naša grupa je teška, na startu nas čeka Hrvatska koju smo već pobjeđivali. Rival je motivisan da dosadašnje rezultate kruniše olimpijskom medaljom. Mislim da je taj meč bitan, ali ne bitniji od ostalih. Jer, pobjeda ili poraz ništa ne garantuju. Najbitniji je fokus i biti spreman fizički, ali i psihički.

Iks faktor je:

- Prije svega atmosfera, ritam u kojem igramo i koji je potrebno zadržati na turniru, kao i tranzicija.

Od početka priprema i ciklusa, priča Vidović, ekipa je došla sa idejom da napreduje i da se uzdiže iz godine u godinu.

- Nadam se da bi ovaj turnir mogao da bude naš najbolji turnir. Biti učesnik po peti put na OI je veliki uspjeh. Dio smo istorije naše države. Ne idemo u rat, treba da se opustimo, da

damo maksimum i da uživamo u smislu da smo rezultatski to zaslužili. To treba da nas opusti i da nam da dodatni vjetar u leđa - poručio je Vidović. Šta morate bolje?

- Rekao bih da imamo dosta dobrih perioda u oba pravca ali moramo da zadržimo konstantu. Da držimo nivo igre koji imamo i da se produži, a nemoguće je, naravno, biti savršen od prvog do posljednjeg minuta. Ali da ti dobri momenti traju što duže, a slabije da zaustavimo.

Svaka pobjeda na Igrama donosi veliko samopouzdanje.

- Ali ne mora da znači da poraz mora da bude toliko negativan. Ako se ne uvuče nepotrebna nervoza može da ima i neke pozitivne efekte. Bitno je da sačuvamo glavu i da ostanemo pozitivni. Dok god ekipa ima šansu, mora da ostane mirna - poručio je naš vaterpolo reprezentativac.



Pavle Jovčević

Milivoj Dukić četvrti put na Olimpijskim igrama

Nešto veliko se sprema u Marseju

Cijeli (sportski) svijet od 26. jula gledaće ka Parizu, ali pogled će biti usmjeren i van Grada svjetlosti - na primjer, takmičenje u jedrenju održaće se u Marseju, a na jugu Francuske nastupiće i naš Milivoj Dukić.

Milivoj će upisati četvrti olimpijski nastup, nakon što je bio u Londonu 2012, Rio de Žaneiru 2016. i Tokiju 2021. godine.

- Svaki odlazak na Igre iz male Crne Gore je veliko dostignuće. Treba imati na umu da uslovi koje imamo u Crnoj Gori nijesu na nivou potrebnom da bi se svjetski rezultati ostvarivali u kontinuitetu - kazao je Dukić.

Iskusni Novljanin već je osjetio olimpijsku euforiju u Marseju, u završnici je iscrpnih priprema i biće spreman da u francuskim vodama učini ponosnom Crnu Goru.

- Već sam pokazao da sam u vrhu svjetskog jedrenja, među prvih 20 u svojoj klasi. Olimpijske igre su opipljiva šansa, vrlo specifično takmičenje. Može svašta da se desi, uslovi mogu i da idu, i da ne idu naruku. Napraviću sve što je do mene i mislim da ću dovesti sebe u



situaciju da budem spreman za najviši nivo - optimističan je Milivoj Dukić.

- Ostvario sam gotovo sve što sam sanjao, ali još se ne zaustavljam. Znam da me očekuje vrhunska konkurencija na regatnom polju, ali sam kao i uvi-

jek odlučan da pružim maksimum. Nikada nijesam volio da se bavim prognozama i procjenama, ali ljudski i sportski je nadati se da mogu da mogu biti među deset i stići do regate za medalju - podvukao je Dukić. Njegova misija je veća od

samog učešća na Igrama - Milivoj Dukić želi da jedrenje postane još popularnije u Crnoj Gori.

- Situacija se značajno promijenila od prvog učešća na Olimpijskim igrama, u Londonu 2012. Tada sam imao samo 19 godina, bio sam najmlađi učesnik Igara, a u podvig koji sam tada napravio malo ko je vjerovao osim mene i male grupe ljudi koja je bila uz mene. Sada je drugačije - konstatovao je naš olimpijac.

- Jedrenje je dobilo pažnju koju zaslužuje, napravljen je sistem, imamo dobru organizaciju i mnoštvo talentovanih jedriličara koji imaju osnova da se nadaju i koji mogu da stignu do Olimpijskih igara u Los Angelesu i Brizbeju. Škole jedrenja su veoma posjećene. U ovom momentu imamo dvojicu jedriličara koji na osnovu plasmana na svjetskoj rang listi imaju pravo nastupa i učešća na šampionatima svijeta, a to je uspjeh kojim ne mogu da se pohvale ni zemlje koje imaju mnogo veću bazu i ulaganja u odnosu na Crnu Goru - napomenuo je Dukić, 21. na prethodnom Svjetskom prvenstvu.



#RUN #TRAIN #BALANCE #POWER

  sportvisionmne

www.sportvision.me 



#lakše
sigurno.



MOBILNA
aplikacija

GET IT ON
 Google Play

 Download on the
App Store



PONOSNI SPONZOR
CRNOGORSKOG OLIMPIJSKOG KOMITETA

Crna Gora će u Parizu prvi put imati predstavnicu u boksu

Bojana otvorenih očiju sanja zlatne, srebrne i bronzane boje



Crna Gora će u Parizu prvi put imati predstavnicu u ženskom boksu. Bojana Gojković jeste dobila specijalnu pozivnicu za debitantski nastup na Olimpijskim igrama, ali u Pariz ide svjesna da ima kvalitet da se upusti u ravnopravnu borbu sa svima.

Briljantni talenat u ringu, višestruka šampionka Evrope u mlađim kategorijama, a sada i olimpijka – Bojana je praktično na početku seniorske karijere ispunila jedan od ciljeva.

- Utisci se nisu još slegli, još je nekako nestvarno. Preponosna sam na sebe i na to što ću predstavljati svoju zemlju na Olimpijskim igrama - kazala je Bojana.

Bojana, međutim, u Pariz neće doći zadovoljna učešćem. Ima ona druge ciljeve, koji su mnogo veći i dostizni...

- Cilj je da ostvarim dobar rezultat i svojoj zemlji donesem medalju - jasna je Bojana, a njen trener Nikola Ružić još jasniji:

- Ne postoji rivalka koju Bojana ne može da pobijedi. Sigurni budite da ne idemo u Pariz zbog Afjelove kule, već zbog cilja - a cilj je da Bojana bude na pobjedničkom postolju. Sve ćemo uraditi da to ostvarimo, jer ona to može.

Bojana je u ringu, na kvalifikacionom turniru na Tajlandu, zaslužila da dođe do Pariza. U odlučujućoj borbi, sudije su, međutim, drastično favorizovale iskusnu Ven sa Tajpeha, dvostruku prvakinju svijeta - i to je vidio i priznao cijeli bokserski svijet. Nepravdu je ispravio Međunarodni olimpijski komitet, koji je uvažio Bojanino umijeće i njene rezultate,

Ko čeka Bojanu u ringu

Na olimpijskom turniru u kategoriji do 54 kilograma nastupiće 22 bokserke iz, zanimljivo, isto toliko zemalja. Osam ih je iz Evrope. Među njima je Hatidže Akbaš iz Turske, šampionka svijeta iz 2022. godine, sa kojom se Bojana sastala u finalu Mediteranskih igara te godine u Oranu i izgubila u izjednačenoj borbi. Tu je i iskusna Bugarka Stanimira koja

ima 33 godine i koja je prvo svjetsko zlato osvojila prije tačno deceniju, a dvostruka je evropska šampiona i dvostruka osvajačica zlatnih medalja na Evropskim igrama, 2019. i 2023. godine. Iz Azije dolazi Huang Hsiao-Ven (Tajpeh), koju je Bojana savladala u ringu na kvalifikacionom turniru u Bangkoku, ali koja je uz pomoć sudija prošla u polufinale - Ven je aktuelna

prvakinja svijeta iz Nju Delhija prošle godine, bronzana sa Igara u Tokiju 2021. Tu je i sjajna Tajlandanka Jutamas Jitpong, srebrna i bronzana sa posljednja dva šampionata svijeta, kao i Pang Čol-Mi koja je dva puta bila prvakinja planete, ali u kategoriji do 50 kilograma. Najbolja predstavica američkog kontinenta je Kolumbija Jeni Arijaš (33 godine), koja je osvojila srebrnu medalju na Svjetskom šampionatu prošle godine.

a nakon žalbe koju su uložili Bokserski savez Crne Gore i Crnogorski olimpijski komitet.

- U početku nisam bila razočarana, ali brzo sam shvatila šta sam izgubila u tom momentu. Međutim, pomirila sam se, čekala šta će da se dogodi. Sigurno da je žalba uticala, a vjerujem i da su oni koji su donosili odluku odgledali i neke moje mečeve i vidjeli koliko mogu - kaže mlada Budvanka, a njen trener naglašava:

- Bojana je takmičarka, koja će apsolutno podići nivo olimpijskog turnira.

Da se malo vratimo u prošlost. Bojana je dominirala u mlađim kategorijama, bila je praktično nepobjediva, ali je prelazak na seniorsku scenu očekivano bio pun izazova. Konkurencija je bila znatno jača, a ona jedna od najmlađih...

- Bila sam spremna za taj iskorak, ali bilo je jako teško - priznaje.

- Ipak je to bio stepenik više, rivalke isku-

snije, već formirane...

Brzo je, međutim, shvatila da može da nađe svoj put na najvećoj pozornici - u Oranu je 2022. godine, na Mediteranskim igrama, osvojila srebrnu medalju, savladavši pritom hrvatsku olimpijku iz Tokija Nikolinu Čaćić, a izgubivši u finalu, u veoma ravnopravnoj borbi, od Turkinje Hatidže Akbaš, koja je samo nekoliko

mjeseci ranije osvojila svjetsku titulu



Spektakularna završnica na Rolan Garosu

Olimpijski turnir u boksu počinje 27. jula, dan nakon ceremonije otvaranja. Bojanina kategorija (do 54 kilograma) prva je na

rasporedu. Prvo kolo kvalifikacija je na rasporedu od 15 i 30. Prve runde bokserskog olimpijskog turnira održaće

se u dvorani Arena Paris Nord, kapaciteta 6.000 mjesta. Završnica će biti spektakularna - polufinale i finale u muškoj i ženskoj konkurenciji zakazane su u čuvenom teniskom kompleksu Rolan Garos od 4. do 10. avgusta.

Čelični karakter

Ako neko poznaje Bojanu Gojković i njen potencijal, karakter, njene radnike navike to je sigurno Nikola Ružić.

Zajedno su od Bojaninih početaka i prvih simpatija prema boksu, zajedno su „odrasli” - Nikola kao trener, Bojana kao takmičarka - zajedno slavili prve pobjede i medalje, a sada zajedno stvorili istoriju. - Ovo je vrhunac i za Bojanu kao sportistkinju i za mene kao trenera. Mi šest-sedam godina sanjamo isti san, projektovao sam i planirao da nastupi na Olimpijskim igrama u Parizu i naš san se ostvario - kazao je Ružić, ali bez ustezanja najavljuje:

- Nema ni opravdanja, nema ni alibija - naš cilj je medalja u Parizu i ne krijemo to.

Nakon dominacije u mlađim kategorijama, prelazak u seniorski rang bio je izazovan i očekivano pun uspona i padova. Bilo je i kriznih perioda, kao prošlog ljeta, kada je eliminisana u 1. kolu Evropskih igara, pa i na prvom od dva kvalifikaciona turnira, koji je održan u Italiji, a koji je, takođe, završila već nakon prve borbe.

- Srećan sam što je Bojana vratila formu i nivo boksa, nakon vremena u kojoj su se osjetili kriza i pad. To je sada iza nas i sada je sve podređeno pripremama za Pariz. Siguran sam da ćemo vrhunac forme dostići kada je najpotrebnije.

U tim momentima, na površinu je izašao Bojanin karakter, ističe njen trener.

- Neko kao ona, ko je duboko u sportu, ko vrijedno radi i trenira, a ko ima čelični karakter, kakav ima Bojana, te krize uspije da prevaziđe. Ti krizni momenti teško padnu sportistima koji su „nestabilni”, a Bojana to nikada nije bila. Siguran sam da će sav kvalitet pokazati u Parizu.

murom Olimpijskih igara. - Želim da dam maksimum i obećavam da ću to da uradim. Plan je i da pobijedim sebe, jer sam svjesna gdje idem, ali

ću dati sve od sebe da na najljepši način predstavim svoju zemlju, moj grad i moj klub - ističe Bojana.

- Ona nije neko ko živi u euforiji, već je na zemlji i radi naporno. Velikim odricanjem je postigla sve. Mi ne planiramo da se u Parizu završi njena karijera, naprotiv - njena karijera tek počinje, a ovo je sjajan način da napravi uzlet za sve što joj slijedi. Bojana će tek biti neko kime će se dičiti cijela Crna Gora, naglasio je Ružić.



Olimpijske igre u Gradu svjetlosti treće na koje se teniserka Danka Kovinić plasirala, druge na kojima će učestvovati

Pariz je nagrada za sav trud i pehove

Danka Kovinić je posljednji meč odigrala 28. avgusta 2023. kada je izgubila od Loren Devis u prvom kolu US opena u Njujorku.

Povratak na teren dogodiće se 11 mjeseci kasnije – na Olimpijskim igrama u Parizu. Neobično je da se sportisti poslije dugog oporavka od povrede vraćaju nastupom baš na najvećoj smotri, ali takvu čast i priliku crnogorska teniserka nije mogla da propusti.

Petog juna stigla je sjajna vijest da je Novljanka dobila specijalnu pozivnicu Međunarodnog olimpijskog komiteta.

- Mnogo mi znači što ću učestvovati na Olimpijskim igrama baš zbog toga jer je pauza bila duga i zato što sam tokom prethodnih godina imala „rank“ za olimpijske igre. Nastup na Igrama u Tokiju 2021. morala sam da otkážem zbog iste ove povrede, koja se desila tada pred sami polazak. Od-lazak u Pariz doživljam kao nagradu za sav trud posljednjih godina i peh zbog kojeg nijesam otišla u Tokio – govori Kovinić.

Danka je dugo trpjela bolove u leđima, zbog toga bila onemo-gućena da napreduje, da bi u septembru

prošle godine „presjekla“ i od-lučila da odvoji vrijeme za potpunu re-habilitaciju.

Za to vrijeme se „distancirala“ od tenisa...

- Nijesam previše pratila, ne zato što mi je bilo teško da gledam, već zato što sam bila fokusirana na oporavak i prijalo mi je da se isključim iz cijelog tog režima u kojem sam bila godinama. Pratila sam samo veće turnire i grend slemove – ističe Danka.

U „bijelom sportu“, ipak, ima još što da kaže, samo je pitanje koliko će brzo doći taj trenutak jer je oporavak bio dug, i koliko se može pričati o planovima i ambicijama za predstojeće Olimpijske igre.

- Što se tiče Olimpijskih igara, ne znam što mogu da očekujem jer će mi to biti prvi mečevi nakon skoro godinu pauze. Nažalost, neću imati vremena da odigram pripremni turnir pred Pariz. Imaću dosta sparring mečeva, ali nažalost ne i neki zvanični. Neću stići da ga odigram jer je oporavak dosta potrajao. Samim tim ne znam što bih mogla da očekujem, kakav nastup i rezultat u prvom kolu, i čemu mogu da se nadam na Olimpijskim igrama.

Ali zaista sam srećna što uopšte imam priliku da nastupim u Parizu – rekla je Kovinić. Danka je na OI debitovala 2016. godine u Rio de Žaneiru. Iskustvo sa najvećeg sport-skog događaja na planeti – nema cijenu.

- Preljepo iskustvo, nešto što se ne zaboravlja. Mislim da ni gledaoci koji su na tribinama ne zaboravljaju prisustvo na Olimpijskim igrama, a možete da zamislite kako je tek učesnicima. Cijeli doživljaj – putovanje s kolegama iz svoje države, to što ste dio velikog, svjetskog tima sportista, zaista je sve to posebno. Pogotovo je otvaranje Igrara nešto što dugo ostaje urezano u sjećanje, čak i ako se ne osvoji medalja o kojoj svi pričaju i sanjaju to ostaje sjajno iskustvo – evocirala je Kovinić uspomene iz Brazila prije osam godina.

Dvadeset devetogodišnja teniserka dva puta je dolazila do trećeg kola grend slem, jednom baš u Parizu, na Rolan Garosu 2022. godine. Iako ne zna u kakvoj će formi biti, možda je Grad svjetlosti posebno inspiriše...

- Za sada nemam poseban osjećaj što se igra na terenima Rolan Garosa, ali biće mi za-

nimljivo da ga prvi put vidim u drugačijem izdanju, kada sve bude u znaku Olimpijskih igara, jer na to nijesmo navikli. Zanima me da li će se koristiti cijeli kompleks, kao u toku grend slem, s obzirom na to da je sada manje učesnika, sve te sitnice koje mi igrači unutar turnira znamo. Zapravo, interesuje me da li će organizaciono biti sve isto kao na grend slemu ili će ipak uvesti novitete – kaže naša olimpijka.

Rezultatski novitet ne bi bio ukoliko na terenu Kupa musketara trofej odnese Iga Šfon-tek – Poljakinja je Rolan Garos osvajala tri puta zaredom od 2022, a ukupno ima četiri titule na najpoznatijoj teniskoj šljaci.

- Dominantna je ne samo na Rolan Garosu, već i na ostalim turnirima, dosta odudara od svih ostalih teniserki, najkonstantnija je, pokazuje zaista visok nivo tenisa i mislim da je favorit za osvajanje. Ipak, drugačije su emocije kad su Olimpijske igre u pitanju, iako i na svakom turniru predstavljamo državu. Ovo je, međutim, nešto posebno i pitanje je kako će ko odreagovati na pritisak i emocije. Svakako, mislim da je igrački veliki favorit u Parizu – zaključila je Danka Kovinić.

Atletičar Darko Pešić dobio specijalnu pozivnicu za OI i nastupiće u najatraktivnijoj sprinterskoj disciplini

Sto metara sna

Nikad nije kasno za velike stvari, a Darko Pešić je u 32. godini dočekaio ispunjenje najvećeg sna – učešće na Olimpijskim igrama.

Naš desetbojac dobio je specijalnu pozivnicu Tripartitne komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta, na osnovu prijave Crnogorskog olimpijskog komiteta i Atletskog saveza, i na Igrama 33. Olimpijade takmičiće se u trci na 100 metara.

- Kako doživljam nešto što želim cijeli život? Iz perioda kada sam prvi put spoznao sebe kao sportistu, a to je bilo s otprilike osam godina kad sam počeo da se bavim atletikom, sjećam se Olimpijskih igara u Sidneju – tada sam poželio da postanem olimpijac. Pažnju mi je privukao bio plivač Jan Torp, tadašnji olimpijski šampion iz Australije. Nije mi bilo bitno kojim ću se sportom baviti jer u tim godinama sam se bavio sa više njih, samo mi je bio cilj da postanem olimpijac – govori Pešić.

Cilj je ispunjen – Cetinjanin će u avgustu postati dio najvećeg sportskog događaja na planeti. - Naravno, kad bih gledao sa profesionalne strane želio bih da je u pitanju desetboj, ali prve Olimpijske igre – bez obzira koliko godina imate, a ja sam u najzreljim za sport – treba da se dožive onako kao što to rade dječaci sanjari. Prihvatio sam obijučke i želim da se predstavim u najboljem svjetlu, da pružim maksimum koliko je u ovom momentu moguće, a ne mogu da preciziram koji to

rezultat može da bude – kaže Pešić.

- Ovo je svakako nagrada za dosadašnji rad u atletici, a trag je neizbrisiv – nastupi na najvećim takmičenjima, između ostalog dva finala na evropskim prvenstvima: 2017. šesto mjesto, 2021. osmo mjesto. To su „hajlajtsi“ moje karijere, ali bez Olimpijskih igara ona bi bila umanjena. Spreman se da istrčim najbolje vrijeme karijere, ali nepredvidivo je što će se desiti. Trka na 100 metara je izuzetno kratka disciplina i, ukoliko se potkrade, mala greška košta mnogo baš zbog toga što je disciplina dinamična i iziskuje veliku tehničku potporu. Maksimalno ću se fokusirati i nikakvu manju odgovornost nemam prema sebi kao kad bih radio desetboj jer ipak je 100 metara jedna od disciplina koju radim u sklopu njega – naveo je Pešić.

- Želim da prvenstveno sebe predstavim u najboljem svjetlu, kao i porodicu, sugrađane i državu. Zahvalan sam Atletskom savezu i Crnogorskom olimpijskom komitetu što su prepoznali moj minuli rad.

Nacionalni rekorder Crne Gore u više disciplina žali što neće

biti na otvaranju Olimpijskih igara, a vjeruje da će ga ambijent koji prati Igre više motivisati nego sputati da se pokaže u najboljem izdanju.

- Nažalost, neću se ni dugo zadržati u Olimpijskom selu, svega tri dana. Prvog avgusta dolazim u Pariz, 4. se završava takmičenje na 100 metara. Nijesam presrećan zbog toga, ali svakako želim da za to vrijeme uživam u svim momentima, da osjetim olimpijski duh, da Olimpijsko selo doživim na način na koji ga ljudi doživljavaju kada sa 18 ili 20 godina debituju na Igrama – ističe Pešić.

- Mislim da nije isti doživljaj kada ste prvi put na Olimpijskim igrama sa 31 ili sa 20 godina. Jer sa 30 ili više godina prošli ste mnogo toga, sito i rešeto, doživljeli uspone i padove. Sazrijete i onda kad dođete u situaciju da se nadete na Olimpijskim igrama doživljaj ne smije da bude umanjen. Nadam se da će Olimpijsko selo i cijela ta atmosfera doprinijeti da moj rezultat bude što bolji, na kraju krajeva da uživam, što je i najbitnije jer bez užitivanja nema rezultata – podvukao je crnogorski atletičar.



Plivačica Jovana Kuljača sanja lijepe stvari u Parizu i poručuje

Želim da uživam u ovome što radim

Crnogorska plivačica Jovana Kuljača dobila je specijalnu pozivnicu Tripartitne komisije Međunarodnog olimpijskog komiteta za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu.

Članica Plivačkog kluba Budva učestvovala je na posljednjim prvenstvima Evrope i svijeta i debitovale na Olimpijskim igrama. Kaže da su za nju Igre od malena najveći san i da će se potruditi da u disciplini 50 metara slobodnim stilom ostavi što bolji utisak. Cilja vrijeme ispod 27 sekundi, a osokoljena je nedavnim rezultatom kada je oborila rekord Duške Radan star skoro tri decenije.

- Sve je došlo na svoje. Dobila sam specijalnu pozivnicu, ponosna sam i srećna što ću debitovati na Igrama u Parizu - istakla je mlada plivačica. U finišu je priprema.

- Putujemo 23. jula, do tada ćemo imati dvije obaveze da provjerimo formu. Smatram da sam u odličnoj formi, spremna sam za ove moje discipline, konkretno za 50 kraul na OI. Radila sam puno, nadam se dobrim rezultatima.

Psiholška priprema je važna. - Veoma je važna. Glava mora biti mirna. Želim da uživam u ovome što radim i da se opustim. Jer je sve u tome. Nema




smisla ako me neke druge stvari remete.

Konkurencija je mnogo jaka na OI.

- Najjača do sada, imam informaciju da će učestvovati 204 nacije. Iskreno, jedva čekam da vidim kako će sve da izgleda u Parizu. Ovo je moje prvo veliko takmičenje, da zanemarim SP i EP. Ovo su, ipak, Olimpijske igre. Moj san, moj cilj, koji ću ispuniti kada odem - poručila je Kuljača.

Dobro se Jovana osjeća nakon što je oborila višedecenijski rekord.

- Isplivala sam 50 metara u vremenu 27,12, a raniji rekord je bio 27,33. Dobrih 15 stotinki i jače sam skinula.



možda i uticale na vrijeme da bude još bolje. Mogu ja to, ovdje nisam stala s vremenom, planiram da idem ispod 27 sekundi. Imam cilj i nakon Igrara kada su ostale discipline u pitanju.

Predsjednik Crnogorskog olimpijskog komiteta Dušan Simonović čestitao je i Jovani, kao i njenom kolegi plivaču Milošu Milenkoviću, koji je takođe dobio pozivnicu za nastup u Parizu.

- Poziv za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu zaslužili ste svojim talentom i ljubavlju prema plivanju, a sve nas učinili ste ponosnim jer ćemo i na 33. Igrama Ljetnje olimpijade imati predstavnike u ovom prelijepom sportu. Želimo da u Parizu zasijate punim sjajem, da stvorite uspomene za cijeli život, uživajte u događaju za pamćenje i svoju državu učinite ponosnom. Pozivnica je nagrada za vaš predani rad i rad vaše selektorke Danijele Franete, i siguran sam da sa pristupom koji ste imali do sada, sa pravim vrijednostima i davanjem sportu bez rezerve, nećete stati na ovome. Posebno se radujem što će crnogorski olimpijski tim biti jači za dvoje mladih ljudi, koji su ponos svoje Budve i svoje Crne Gore. Srećno - istakao je Simonović.

Zahvalna je mlada plivačica porodici, treneru, prijateljima i svima koji su joj pomogli na putu do ostvarivanja sna.

- Konkretno svi su zadovoljni. Roditelji su moja najveća podrška, pored trenera, prijatelja... Porodica je na prvom mjestu. Planirali su da idu u Pariz, ali ne mogu zbog sezone, tako da će me pratiti na TV-u. A baš su srećni, majka i tata i baba i ded. Svi... Cijela familija. Kažu da jedva čekaju da me vide na OI, jer sam to sanjala od malena. Imam pozitivnu tremu. Imam i cilj. Neće odustati.

- Mislim da mogu da spustim vrijeme na ispod 27 sekundi. Znam da mogu, jer su male greške, koje nijesu strašne,

Talentovani plivač Miloš Milenković na OI



Pariz je mjesto za korak naprijed

- Miloš je imao šesto vrijeme na Svjetskom prvenstvu za juniore, prvo naše polufinale i najbolji rezultat Crne Gore - ponosno je trener Danijela Franeta, u prošlom broju Olimpijskog magazina, govorila o rezultatima mladog Milenkovića.

Naš plivač je u disciplini 100 metara leptir, na Evropskom prvenstvu u Beogradu, oborio rekord Crne Gore za cijelu sekundu. Bio je drugi u svojoj kvalifikacionoj trci i samo dvije desetinke su mu nedostajale za polufinale, u svom debitantskom nastupu u seniorskoj konkurenciji na šampionatima Starog kontinenta. Njegov rezultat vrijedio je 814 FINA bodova. Rezultat koji je crnogorsko plivanje moglo samo da sanja!

Mlad, talentovan - u ozbiljnoj je priči, a tek ga čeka jer će uskoro debitovati na Olimpijskim igrama. Dobio je specijalnu pozivnicu, zaslužio je.

- Poziv mnogo znači jer me čeka najveće iskustvo u karijeri. Vidjeću sve najbolje sportiste svijeta, imaću priliku da vidim i to što rade da i ja



praktikujem u praksi. Ima pozitivnu tremu.

- Treme ima i to dosta, uzbuđenja najviše, jer su ovo moje prve Igre.

Šta kaže o ambicijama:

- Želja mi je da što bolje otplivam i predstavim državu na najbolji način.

Ohrabruje forma mladog plivača.

- Prije svega, vjerujem da mogu korak dalje da napravim na Igrama. U perfektnoj sam formi - u najboljoj do sada. Na pr-

venstvu Evrope, na 100 delfin, disciplinu koju ću plivati na Igrama, smanjio sam vrijeme za sekund. Vjerujem da će i u Parizu biti slično i da ću napraviti veliki korak naprijed.

I Miloš je u finišu priprema.

- U posljednje vrijeme smo se fokusirali na neke greške koje sam pravio. Kao na tehniku, okrete i na samu izvedbu trke. Trudimo se da te greške što više smanjimo, sve u cilju da trka bude perfektna.

Porodica, trener, prijatelji su uz

našeg mladog takmičara.

- Podrška mi znači, svi su uz mene.

Do koncentracije i mira, za trku, Miloš dolazi mnogo ranije. Koliko su snaga i brzina iks faktori, za Miloša je i psihološki momenat presudan.

- Uglavnom se trudim da najviše budem opušten pred trku, kako bih dao 100 odsto. Pokušavam da ne razmišljam kako ću da plivam ili o vremenu. Cilj je da sve što sam radio na treninzima primjenim i na takmičenju. Tako se 100 odsto daje. A pred nastup se spremam na način što zatvorim oči, razmišljam o publici, o onome do mene, o startnom bloku... Na taj način pokušavam da uzbuđenje i tremu što više smanjim.

Malo, po malo, pa se priča vrati na Pariz.

- Konkurencija je najjača. Sve svjetske atlete iz plivanja i rekorderi biće na Igrama. O svojoj disciplini, 100 delfin kaže:

- Delfin je teža disciplina, tako da na treninzima nema pošte-de. Pliva se i radi jako.



Košarkaši Crne Gore eliminisani poslije dva meča na kvalifikacionom turniru za Olimpijske igre

Do neke druge prilike...

Crnogorski košarkaši neće vidjeti Pariz ovog ljeta – san izabranika Boška Radovića o odlasku na Olimpijske igre srušen je poslije dva meča na kvalifikacionom turniru u Rigi. „Crveni“ su u prvom kolu grupe izgubili od Brazila (81:72) iako su većim dijelom meča imali prednost, a dan kasnije savladali su Kamerun (70:66). Nedovoljno – jer je afrička selekcija potom pobijedila „karioke“ (77:74), pa je naša selekcija zbog najslabije koš razlike u „troughu“ završila na posljednjem mjestu, bez plasmana u polufinale.

- Ispadanje je bilo bolno. Pošli smo u Rigu s idejom da prvo prodemo grupu, da probamo

da iznenadimo Brazil. Nijesmo uspjeli, iako smo igrali dobro. Protiv Kameruna smo znali da može da bude ključno, na kraju pobjeda od četiri razlike nije bila dovoljna. Zadovoljan sam kako su momci igrali u ovom sastavu, dali su maksimum – rekao je selektor Boško Radović. - Protiv Kameruna je moglo da bude i ubjedljivije da smo pogodili neke šuteve, ali 68. ekipa na rang listi je pobijedila Brazil. A mi volimo da umanjimo naš trijumf, pa taj tim je 38 minuta kontrolisao meč protiv Brazila. Crna Gora je bila žestoko oslabljena u Letoniji. U ekipi nijesu bili Bojan Dubljević, Nikola Ivanović, Nemanja Radović, Vladimir Mihailović...

I da su bili u timu, Radovićeva ekipa ne bi bila favorit za odlazak u Grad svjetlosti. Bila bi to senzacija, jedan od većih rezultata crnogorskog sporta u istoriji.

„Crveni“ nijesu uspjeli, ali brzo ih čekaju nove obaveze – u novembru su na programu dueli sa Bugarskom u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Ako su Olimpijske igre bile nerealan san, plasman na Eurobasket je realnost.

- Moramo da pazimo momke koji su tu jer većina njih je budućnost crnogorske košarke. I da budemo pozitivniji prema rezultatima i pobjedama koje ostvarujemo. Niko na ove turnire nije zalutao, nema loših ekipa

i dogodilo se da Letonija izgubi od Filipina, Hrvatska od Novog Zelanda... Ovo što se nama desilo nije smak svijeta, treba da se okrenemo onome što nas čeka, a to je novembarski prozor kvalifikacija za Evropsko prvenstvo – zaključio je Radović. Na Olimpijskim igrama u Parizu od 27. jula učestvovaće 12 reprezentacija.

U grupi A su Australija, Grčka, Kanada i Španija, u grupi B su Francuska, Njemačka, Japan i Brazil, dok skupinu C čine Srbija, Južni Sudan, Portoriko i Sjedinjene Američke Države.

Po dva tima iz grupe, te dva trećeplasirana, izboriće plasman u četvrtfinale.

Titulu brane SAD.

Budi i ti dio
Olimpijske mreže
Crne Gore

1.me



1one
Računaj na nas!



CRNOGORSKI OLIMPIJSKI KOMITET
MONTENEGRIN OLYMPIC COMMITTEE

Crna Gora na Olimpijskim igrama - od Pekinga do Tokija

Jedna medalja, mnogo emocija i ponosa

PEKING 2008. - „AJKULE“ NA KORAK OD MEDALJE, HEROJSKI NASTUP MRVALJEVIĆA

Olimpijski pokret je 2007. u Gvatemali dobio najmlađu članicu, a godinu kasnije u Pekingu prvi put se zastava Crne Gore zavorila na Olimpijskim igrama.

Na nezaboravnoj ceremoniji otvaranja na stadionu Ptič-je gnijezdo nosio ju je Veljko Uskoković, kapiten našeg vaterpolo tima, u tom trenutku aktuelnog prvaka Evrope.

„Ajkule“ su na debitantskom olimpijskom nastupu stale na korak od medalje - osvojile su četvrto mjesto. U grupnoj fazi su pobijedile Kanadu 12:0 i Grčku 10:6, igrale neriješeno sa Mađarskom 10:10 i Australijom 5:5, a izgubile od Španije 12:6, pa su sa pozicije broj tri izborile četvrtfinale. U sjajnom meču nokaut faze bile su bolje od Hrvatske 7:6. U polufinalu su dugo kontrolisale meč protiv Mađara, ali su u trećoj četvrtini ispustile prednost i na kraju izgubile 11:9, da bi u borbi za bronzu bila Srbija 6:4. Za Crnu Goru u Pekingu su igrali Zdravko Radić, Draško Brguljan, Vjekoslav Pasković, Nikola Vukčević, Nikola Janović, Milan Tičić, Mladen Janović, Veljko Uskoković, Aleksandar Ivović, Boris Zloković, Vladimir Gojković, Predrag Jokić i Miloš Šćepanović. Selektor je bio Petar Porobić.

Sjajan nastup u Pekingu imao je Srđan Mrvaljević, koji je herojskom borbom, uprkos teškoj povredi (lom prsta), izborio mjesto među osam najboljih na džudo turniru u kategoriji do 81 kilograma. Da nije bilo povrede, Mrvaljević bi, čini se, imao ogromne šanse za medalju, ali je nevjerojatnom upornošću i nadljudskim naporima



kupio srca crnogorske javnosti. Upisao je pobjede nad Badrom (Tunis), Nčamom (Ekvatorijalna Gvineja) i Guom (Kina), da bi u odlučujućem meču za polufinale izgubio od Holanđanina Elmonta. U repesažu je povrijeđen poražen od Mongolca Njamkua.

Crna Gora je imala predstavnike u još u atletici, boksu, streljaštvu i plivanju.

Goran Stojiljković je učestvovao u maratonu i završio na 62. mjestu, dok je Milena Milašević trčala na 100 metar i bila osma u svojoj kvalifikacionoj trci. Bokser Milorad Gajović je u teškoj kategoriji poražen u 1. kolu od Grka Pavlidisa. Strijelac Nikola Šaranović je u disciplini 10 metara pištolj bio 41, a na 50 metara 45. Plivačica Marina Kuč je na 200 metara prsno zauzela 31. mjesto.

LONDON 2012. - „LAVICE“ ZA ISTORIJU, „AJKULE“ OPET BEZ SREĆE

Crnogorska ekspedicija u Londonu brojala je 34 člana, jer su debitantski nastup izborile naše rukometašice. I ušle u istoriju... Na ceremoniji otvaranja zastavu je nosio Srđan Mrvaljević, u tom momentu aktuelni vicešampion svijeta, vaterpolisti su



ponovo imali tim visoke klase, debitovao je Milivoj Dukić, sjajni jedriličar.

Ipak, London je bio u znaku „lavica“, koje su osvojile prvu olimpijsku medalju - srebrnu, zlatnog sjaja.

Tim koji je vodio Dragan Adžić imao je dobru grupu, u kojoj je bez problema pobijedio autsajdera Veliku Britaniju 31:19 i Angolu 30:25, igrao neriješeno sa Rusijom 25:25, a izgubio od Brazila 27:25 i Hrvatske 27:26. Fokus je, međutim, bio četvrtfinalni, najvažniji meč, a rival moćna Francuska. U dramatičnom meču, odlučio je gol Katarine Bulatović u posljednjoj sekundi iz sedmerca

23:22. Medalja je bila na dohvata, prva šansa je iskorištena - pobijedena je Španija 27:26, srebro je bilo osigurano. U borbi za zlato Norveška je, uz obilatu pomoć sutkinja, sestra Bonaventura, slavila 26:23. Ostao je žal, ali srebro je sijalo od Londona do Crne Gore. Za Crnu Goru su igrale Marina Vukčević (sada Rajčić), Radmila Miljanić (sada Petrović), Jovanka Radičević, Ana Đokić, Marija Jovanović, Ana Radović, Anđela Bulatović, Sonja Barjaktarović, Maja Savić, Bojana Popović, Suzana Lazović, Katarina Bulatović, Majda Mehmedović i Milena Knežević (sada Raičević).



Vaterpolisti su u London doputovali kao ozbiljni kandidati za medalju i taj status potvrdili u grupnoj fazi. Pobijedili su Mađarsku 11:10, Rumuniju 12:8 i Veliku Britaniju 13:4, izgubili na startu od SAD 8:7, a igrali neriješeno sa Srbijom 11:11. U četvrtfinalu su sjajnim izdancem srušili uvijek neugodnu Španiju 11:9 i ponovo dobili dvije šanse za medalju, kao u Pekingu četiri godine ranije. U polufinalu je Hrvatska bila bolja 7:5, a u meču za bronzu ponovo je, kao i u Pekingu, rival bila Srbija - epilog je bio isti, stim dasu „ajkule“ ovoga puta imale dobijen meč - u posljednjoj četvrtini rival je preokrenuo i pobijedio 12:11.

Crnogorski tim sa klupe je vodio Ranko Perović, a igrali su Denis Šefik, Draško Brguljan, Vjekoslav Pasković, Antoni Petrović, Dragan Drašković, Aleksandar Radović, Mladen Janović, Nikola Janović, Aleksandar Ivović, Boris Zloković, Vladimir Gojković, Predrag Jokić i Miloš Šćepanović. U atletici smo ponovo imali dva predstavnika. Danijel Furtula je u bacanju diska bio na 38. mjestu, dok je Slađana Perunović nacionalnim rekordom u maratonu zauzela 77. poziciju. Bokser Boško Drašković je u poluteškoj kategoriji poražen u 1. kolu od Brava iz Nikaragve. Srđan Mrvaljević je zaustav-

ljen u šesnaestini finala džudo turnira - nakon pobjede nad Nauluom sa Fidžijom u kategoriji do 81 kilograma poražen je od Kanadanina Valoa-Fortijea. U drugom nastupu na Igrama, strijelac Nikola Šaranović imao je sličan nastup kao u Pekingu - 38. u disciplini 50 metara pištolj, 41. u disciplini 10 metara pištolj. Golobradi jedriličar Milivoj Dukić je svoj olimpijski put, koji traje i danas, počeo zauzimanjem 30. mjesta u ukupnom plasmanu.

RIODE ŽANEIRO 2016. - ISTA VATERPOLO PRIČA, NEUSPJEH „LAVICA“

Na prvim Olimpijskim igra-

ma, koje su održane u Južnoj Americi, Crna Gora imala 35 predstavnika, a prvi put je bilo više žena nego muškaraca (18). Bojana Popović je nosila našu zastavu, a na terenu predvodila „lavice“ u pokušaju da odbrane srebro iz Londona. Međutim, naše rukometašice u Riju nisu prošle grupu, doživjele su pet poraza - od Španije 25:19, Angole 27:25, Rumunije 25:21, Norveške 28:19 i Brazila 29:23. Nacionalni tim je ponovo vodio Dragan Adžić, a na terenu, pored Bojane Popović, bile su Marina Vukčević (sada Rajčić), Radmila Miljanić (sada Petrović), Jovanka Radičević, Marija Jovanović, Đurđina Jauković,



→ Anđela Bulatović, Andrea Klukovac, Sonja Barjaktarović, Katarina Bulatović, Ema Ramusović, Majda Mehmedović, Biljana Pavićević (sada Novović), Milena Knežević (sada Raičević) i Suzana Lazović.

Vaterpolisti su do Rija i trećeg vezanog olimpijskog nastupa došli osvajanjem evropskog srebra i ponovo su bili među konkurentima za medalju - i ponovo su stali na korak, treći put zaredom. Nikada u istoriji olimpizma nijedna selekcija ni u jednom olimpijskom timskom sportu nije tri puta zaredom došla do polufinala i svaki put zauzela četvrto mjesto.

„Ajkule” su u grupi pobijedile Francusku 7:4 i SAD 8:5, igrale neriješeno sa Španijom 9:9, a izgubile od Italije 6:5 i Hrvatske 8:7. Do trećeg vezanog polufinala, Crna Gora je došla pobjedom nad velikom Mađarskom u sjajnom meču, koji je riješen u penal-ruletu, a koji je obilježio golman Miloš Šćepanović - 9:9 nakon 32 minuta, a 4:2 u izvođenju peteraca.

I kao u Peking i Londonu istorija se ponovila - u polufinalu je Hrvatska bila bolja 12:8, a u meču za bronzu Italija 12:10. Vladimir Gojković je prvi put bio selektor na Olimpijskim igrama, a kapicu Crne Gore nosili su Zdravko Radić, Draško Brguljan, Vjekoslav Pasković, Antonio Petrović, Darko Brguljan, Aleksandar Radović, Mladen Janović, Uroš Čučković, Aleksandar Ivović, Saša Mišić, Filip Klikovac, Predrag Jokić i Miloš Šćepanović.

Na Igrama u Riju debitantski nastup imala je teniserka Danika Kovinić, koja je plasman izborila na osnovu WTA liste - zaustavljena je u 1. kolu, porazom od Amerikanke Madison Kis 6:3, 6:3.

Milivoj Dukić je drugi put jedrio olimpijskim vodama i na kraju zauzeo 29. mjesto u ukupnom plasmanu. Treći nastup na Igrama upisao je džudista Srđan Mrvaljević - poražen je u prvom meču od Rumuna Duminice. Slađana Perunović nije završila maratonsku trku,



dok Danijel Furtula nije imao nijedan ispravan hitac u bacanju diska. Plivač Maksim Inić je na 50 metara slobodnim stilom zauzeo 51. mjesto, a plivačica Jovana Terzić na 100 metara slobodno bila je 42.

TOKIO 2020. - MARIJA I MILIVOJ OBILJEŽILI IGRE TIŠINE

Pandemija je promijenila svijet, promijenila je i sport - Igre u Tokiju pomjerene su za 2020. na 2021. godinu, održane su u ambijentu tišine, bez navijača, bez olimpijskog folklor...

Crna Gora je ponovo imala predstavnike u dva timska sporta i brojnu delegaciju od 34 učesnika, a prvi put su zastavu nosili sportistkinja i sportista - Jovanka Radičević i Draško Brguljan.

Tokio će se pamтити po debitantkinji - Mariji Vuković, koja je skokom od 197 centimetara bukvalno u posljednji čas izborila olimpijsku vizu, a na Olimpijskim igrama došla do finala. U kvalifikacijama je savladala

195 centimetara, u finalu centimetar više, što joj je na kraju donijelo sjajno deveto mjesto. Izuzetan nastup imao je Milivoj Dukić, sada već prekaljeni olimpijac, koji je ostvario istorijski podvig - pobijedio je u jednoj od deset olimpijskih regata, a na kraju zauzeo 17. mjesto u ukupnom plasmanu. U sjenci Marije i Milivoja, u Tokiju su ostale naše najveće olimpijske uzdanice, iako su i rukometašice i vaterpolisti izborili plasman među osam najboljih. „Ajkule” su u grupi pobijedile Australiju 15:10 i Kazahstan 19:12, a izgubile od Španije 8:6, Hrvatske 13:8 i Srbije 13:6, a u četvrtfinalu od Grčke 10:4. Prvi put je Crna Gora bila van borbe za medalju, a na kraju je bila osma, porazima u mečevima za plasman od Hrvatske 12:10 i Italije 18:17.

Za Crnu Goru, koju je drugi put vodio Vladimir Gojković, igrali su Slaven Kandić, Draško Brguljan, Miroslav Perković, Marko Petković, Uroš Čučković, Vlado Popadić, Stefan

Vidović, Aleksa Ukropina, Aleksandar Ivović, Vladan Spaić, Dušan Matković, Dušan Banićević i Petar Tešanović.

Draško Brguljan i Aleksandar Ivović postali su prvi crnogorski sportisti koji su četiri puta učestvovali na Olimpijskim igrama. Rukometašice su u grupnoj fazi pobijedile Angolu 33:32 i Južnu Koreju 28:26, a izgubile od Japana 29:26, Norveške 35:23 i Holandije 30:29. U četvrtfinalu ih je zaustavila selekcija Rusije, koja je nastupala pod olimpijskom zastavom - 32:26.

Pored Marije Vuković, u atletici nas je ponovo predstavljao Danijel Furtula u bacanju diska i zauzeo 24. mjesto. Na džudo turniru debitovala je Jovana Peković i izgubila na startu kategorije do 78 kilograma od Hrvatice Prodan. Debitantkinja je bila i strelkinja Jelena Pantović, koja je u disciplini 10 metara vazdušni pištolj zauzela 53. mjesto. Plivač Boško Radulović je na 100 metara slobodnim stilom bio 61. a plivačica Anđela Antunović u istoj disciplini 49.



ERSTE
Bank

#vjerujusebe

erstebank.me

Olimpijski dan

Promocija vrijednosti koje nas spajaju

Olimpijski dan, praznik olimpizma i vrijednosti koje olimpizam nosi - izvršnost, prijateljstvo i poštovanje - tradicionalno je proslavljen u Podgorici, u organizaciji Crnogorskog olimpijskog komiteta, uz podršku Sekretarijata za sport Glavnog grada Podgorica i Olimpijske solidarnosti. Olimpijski dan proslavlja se više od sedam decenija. Prva proslava održana je 23. juna 1948. godine, kada je devet nacionalnih olimpijskih komiteta (NOK) organizovalo događaje povodom godišnjice osnivanja Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) 1894. godine. Danas, 130 nacionalnih olimpijskih komiteta na pet kontinenata obilježava ovaj dan, a u proslavama učestvuju preko pet miliona ljudi, koji slave olimpijske vrijednosti kroz slogan - „Pokreni se“, čiji je cilj da inspiriše ljude širom svijeta da odvoje vrijeme za svakodnevnu fizičku aktivnost.

- Ovaj dan nas podsjeća na snagu sporta da nas ujedini, da inspiriše i da nas podstakne na bolji život. Sport nas uči kako da budemo najbolji u svemu što radimo, kako da prevaziđemo prepreke i kako da uvijek igramo fer. U vremenu kada se suočavamo s mnogim izazovima, važno je da se sjetimo ovih vrijednosti koje nas povezuju kao ljude - rekao je predsjednik COK-a Dušan Simonović.

Na proslavi Olimpijskog dana u Podgorici, simbolično obilježen Međunarodni dan izbjeglica u saradnji sa UNHCR-om. Zajednički cilj jeste stvaranje platforme koja bi omogućila djeci iz izbjegličkih porodica, djeci bez državljanstva ili djeci u riziku da mogu da se takmiče sa vršnjacima iz Crne Gore u raznim sportovima. U svijetu u kome je preko 120 miliona ljudi prisilno raseljeno, sport i služi kao univerzalno i popularno sredstvo



među mladima za suzbijanje eskalacije sukoba kroz jačanje kohezije u zajednicama.

Sport igra važnu ulogu u društvenom razvoju, inkluziji, koheziji i blagostanju raseljenih osoba i može značajno doprinijeti izgradnji mira i integraciji u nove zajednice.

Šef UNHCR-a u Crnoj Gori, Žan-Iv Bušardi rekao je da saradnja između UNHCR-a i COK-a predstavlja pozitivan primjer kako strateška partnerstva mogu značajno unaprijediti živote ranjive djece.

- Učešće raseljenice djece i djece u riziku od apatridije na Olimpijskom danu u Podgorici ne predstavlja samo proslavu sporta, već i svjedočanstvo zajedničkih i kontinuiranih napora ključnih

aktera u Crnoj Gori u izgradnji inkluzivnijeg društva. Ova inicijativa je sjajan primjer kako sport može biti moćno sredstvo za inkluziju i zaštitu raseljene djece i djece u riziku od apatridije - kazao je Bušardi. Olimpijski pokret je prepoznao značaj sporta u životima ljudi koji su iz raznih razloga udaljeni od domovine.

- I na ovogodišnjem izdanju Olimpijskih igara takmičiće se poseban tim raseljenih lica, kao znak podsticaja i podrške, da u olimpijskoj porodici ima mjesta za sve i da se svima podjednako pruža šansa za ostvarenje snova i sportskih ciljeva. Ovaj tim nas podsjeća na snagu i otpornost ljudskog duha, na to koliko je važno da svi

imaju priliku da pokažu svoje talente i potencijale, bez obzira na prepreke s kojima se suočavaju - naglasio je predsjednik COK-a Simonović.

Na proslavi Olimpijskog dana, najmlađi su mogli da učestvuju u raznim sportskim aktivnostima, osmišljenim za podsticanje zdravog i aktivnog načina života, provjere svoje znanje u kvizovima o olimpijskim vrijednostima, uživaju u zonama za djecu sa mini igrama, oslikavanjem lica i drugim zabavnim aktivnostima osmišljenim da ih upoznaju sa radošću sporta. Bila je to prilika i za druženje sa našim olimpijcima, među kojima su bili nova članica crnogorskog olimpijskog tima i Bojana Gojković i njen trener

Nikola Ružić, plivači Jovana Kuljača i Miloš Milenković i selektorka Danijela Franeta... Sekretarijat za sport Glavnog grada i ovoga puta je bio ovogodišnji partner Crnogorskog olimpijskog komiteta, što još jednom potvrđuje da su događaji ovakve vrste od velikog značaja za jačanje osjećaja zajedništva i promovisanje važnosti fizičkih aktivnosti.

- Naša saradnja sa Crnogorskim olimpijskim komitetom i odražava našu posvećenost stvaranju okruženja u kojem sport može napredovati i gdje svaki pojedinac, bez obzira na svoje porijeklo, može učestvovati i postići uspjeh. Ovo je prilika i da podržimo naše sportiste, proslavimo njihove

uspjehe i inspirišemo buduće generacije da prihvate vrijednosti olimpijskog pokreta - kazao je vd sekretara Sekretarijata za sport Glavnog grada, Igor Vujačić.

Takođe, tokom Olimpijskog dana, Crnogorski olimpijski komitet je ugostio i partnere iz sedam zemalja EU i Zapadnog Balkana koji su učestvovali u „Klubu prijateljstva“, zajedničkoj akciji za promociju osnovnih vrijednosti među djecom i zajednicama.

Ova zajednička akcija je dio Erasmus+ projekta Sports as Value, koji ima za cilj integrisanje pozitivnih vrijednosti u sportsku praksu i izgradnju jačih zajednica kroz sport i promociju EU vrijednosti.



Pariz kroti prevrtljivu Senu

Voda rijeke Sene postala je osjetljiva i trnovita tema za organizatore i političare u susret Olimpijskim igrama u Parizu čiji je početak zakazan za 26. jul.

Francuska Vlada i grad Pariz uložili su ogromnih 1,5 milijardi dolara za poboljšanje kvaliteta vode u Seni, na kojoj je planiran da se održi svečani defile sportista tokom ceremonije otvaranja, kao i takmičenja u triatlonu i plivanju na otvorenim vodama.

Na Seni, međutim, nije moglo da se pliva ni početkom jula, manje od mjesec prije početka OI.

Problem za organizatore stvarao je veliki protok vode i visok vodostaj zbog izuzetno kišovitog proljeća.

Sigurnosna zabrinutost čak je i navela francuskog predsjednika Emanuela Makrona da sredinom aprila kaže da bi ceremonija otvaranja mogla da se prebaci na „Stad de Frans“, u sjevernom predgrađu Pari-

za Sen Deniju, ako nivo vode bude previsok.

Izvršni direktor ceremonije otvaranja Tijeri Rebul kazao je krajem juna, međutim, da se vlasti Francuske i Pariza pripremaju za „veliki dan na rijeci“ i da u ovoj fazi nema nikakvih alternativa.

Pokazala je to i zvanična proba, mjesec prije otvaranja Igara, gdje je konvoj od 55 čamaca pratilo 10 policijskih glisera, kao i nekoliko glisera opremljenih televizijskim kamerama.

Naoružani policajci su, takođe, bili stacionirani na raznim mjestima duž puta.

Čamci su prešli ispod 16 mostova, prolazeći pored nekoliko mitskih građevina i znamenitosti Pariza, uključujući Grand Palas u zelenoj boji - mjesto gdje će se održati takmičenja u mačevanju i tekvondo događaji.

Na svakom mostu „događaj“ je posmatralo na stotine turista. „Pedesetpet? To je puno čama-

ca?“, kazala je 55-godišnja Rous Isabel, uzimajući pauzu između šetnje od Luvra do katedrale Notre Dam, posmatrajući probni defile sa mosta „Pont des Arts“, sa hiljadama „ljubavnih“ brava pričvršćenih za ogradu. Jedan turista je cijelu scenu zaključio za nešto sasvim drugo. „Možda snimaju film“, kazao je Dris el Katuri, 42-godišnjak iz Maroka koji se sa kćerkom odmarao u Parizu.

Imožda u Parizu početkom jula nema plivanja u Seni, možda predsjednik Emanuel Makron i gradonačelnica An Idalgo neće moći da ispune obećanje da će se okupati u rijeci tokom OI, ali je nekoliko dana pred početak Igara jasno da će obećanje ispuniti Pariz - ceremonija otvaranja održaće se na rijeci i biće jedinstvena.

„Daćemo srce i dušu da to bude veliki uspjeh za francuski narod“, rekla je francuska ministarka sporta Ameli Oudakastera. „Oni to zaslužuju“.

Vodeni defile sportista po kojem će se Pariz pamtiti

Do početka 33. modernih Olimpijskih igara broje se dani, a milioni ljubitelja sporta širom svijeta mogu da očekuju ceremoniju svečanog otvaranja koja će se razlikovati od bilo koje druge do sada. Po čemu će Pariz 2024 biti specifičan?

Prvi put u istoriji, svečani defile sportista odžaće se izvan stadiona. Prvi put ikada, ceremonija otvaranja održaće se na rijeci - Seni. Prvi put u istoriji olimpijskog pokreta, „ulaznica“ za gledaoce kada je u pitanju svečano otvaranje biće - besplatna. Ceremonija svečanog otvaranja Olimpijskih igara je formalna tradicija koja je počela da se oblikuje još tokom Olimpijskih igara u Antverpenu prije više od vijeka - 1920. Od tada su napravljene brojne izmjene i prilagođavanja kako bi ceremonija postala onakva kakva je danas - pridržavajući se protokola Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK) pod nazivom „olimpijska povelja“.

„Filozofija i ceremonijalni aspekti koji okružuju Olimpijske igre razlikuju ih od svih drugih međunarodnih sportskih događaja“, navodi MOK. „Kroz muziku, pjesmu, ples i vatromet, ceremonije otvaranja i zatvaranja pozivaju ljude da otkriju kulturu zemlje u kojoj se Igre održavaju“.

Na službenoj veb stranici OI u Parizu navodi se da će glavni grad Francuske biti domaćin središta Igara, koje će uključivati i 15 olimpijskih i 11 paraolimpijskih lokacija. Ostali događaji će se održati na šest odvojenih stadiona širom zemlje, uključujući gradove Nicu, Marsej, Bordo, Nant, Lion i Sent-Etjen.



Ceremonija otvaranja Igara 2024. „biće hrabra, originalna i jedinstvena“, navode domaćini, uz obećanje da će postati jedan od „najupečatljivijih trenutaka u istoriji Olimpijskih igara“.

Ono po čemu će se predstojeći spektakl najviše razlikovati od svih dosadašnjih jeste činjenica da se otvaranje neće održati na stadionu.

„Poprimajući potpuno novo ruho, parada sportista održaće se na Seni s čamcima za svaku nacionalnu delegaciju. Ovi čamci će biti opremljeni kamerama kako bi televizijski i onlajn gledaoci mogli da vide sportiste izbliza. Vijugajući putem Sene od istoka prema zapadu, 10.500 sportista proći će kroz središte Pariza, grada domaćina u kojem će u narednih 16 dana pokazati svoju sportsku i takmičarsku snagu. Parada će rutu dugačku

šest kilometara završiti ispred Trokadera, gdje će se održati preostali elementi olimpijskog protokola i završne predstave ceremonije otvaranja“, navodi se na sajtu Igara u Parizu.

Prema smjernicama MOK-a, pravilo 55, ceremonija otvaranja slijedi strogi protokol, uključujući govor šefa države domaćina (u ovom slučaju, francuskog predsjednika Emanuela Makrona). MOK ističe 11 glavnih elemenata koje treba „čekirati“ tokom ceremonije otvaranja, počevši od ulaska šefa države i predsjednika MOK-a, u ovom slučaju Tomasa Baha. Na ceremoniji otvaranja potom se svira nacionalna himna zemlje domaćina („La Marseillaise“ - Marš seljeza za Francusku) a ističe se i zastava zemlje domaćina. Sportisti će potom učestvovati u pomenutom, „vodenom“

defileu, nakon čega će uslijediti simbolično puštanje golubova. „Slika jednog vojnika za delegaciju svake zemlje kako pušta golubove - simbol mira - upečatljiv je vizuelni prikaz uloge za koju se Igre nadaju da će odigrati“, navodi MOK ističući tradiciju koja je počela 1920. godine. Nakon puštanja golubova, MOK dodjeljuje olimpijski lovor „u čast istaknutim pojedincima za njihova dostignuća u obrazovanju, kulturi, razvoju i miru u cijelom svijetu“. Olimpijski lovor dizajniran je 2016. godine, a njegovi prethodni dobitnici bili su dvostruki osvajač zlatne medalje u atletici Kipčoge „Kip“ Keino i nobelovac Muhamad Junus. Nakon dodjele olimpijskog lovora, ceremonija otvaranja se nastavlja službenim govorima. Olimpijska zastava će tada biti podignuta uz olimpijsku hi-

mnu prije nego što sportisti, treneri i sudije uzmu učešće u olimpijskoj zakletvi.

Još mjesecima prije ceremonije otvaranja, u Olimpiji, u Grčkoj, postojbini olimpijskog pokreta, zapaljen je olimpijski plamen podsjećajući na vezu između drevnih Olimpijskih igara i njihovog modernog pandana.

Olimpijski plamen se potom prenosi, najčešće pješice - od strane sportista, i dolazi u zemlju domaćina.

„U cijeloj štafeti baklje, plamen najavljuje Olimpijske igre i širi poruku mira i prijateljstva među narodima. Štafeta baklje završava se na ceremoniji otvaranja Olimpijskih igara. Posljednji trkač (ili ponekad - trkači) ulazi na stadion i pali kotao olimpijskim plamenom. „Igre mogu da počnu!“, navodi se na sajtu MOK-a.

→ Olimpijske igre u Parizu

Psihološki ili ekonomski uticaj



Francuska se suočava sa računom od skoro devet milijardi eura koliko će koštati organizacija Olimpijskih igara u Parizu, ali najviši zvaničnici kažu da bi finansijske posljedice mogle da budu više „psihološke” nego ekonomske. Uoči otvaranja Igara 26. jula, ministri i finansijski eksperti „žongliraju” brojkama kako bi procijenili troškove i koriste od sportskog spektakla. Za sada, francuske vlasti predviđaju trošak od skoro devet milijardi eura (9,5 milijardi dolara) za Igre u Parizu, iako će trebati vremena da se utvrdi zvanična cifra.

Trebaće da prođe dosta vremena

Problem je što je realne troškove uvijek teško predvidjeti, ili potvrditi. Olimpijske igre u Tokiju 2020, koje su odložene za 2021. zbog pandemije virusa Covid-19, koštale su oko 12,9 milijardi dolara, saopštio

je japanski odbor za reviziju. Grčko ministarstvo finansija procjenjuje da su Igre u Atini 2004. koštale 9,1 milijardi dolara - iako su neke nezavisne procjene govorele da je cifra bliža 15 milijardi dolara. London 2012. koštao je nešto manje od 15 milijardi dolara. Pariski organizacioni komitet, podstaknut prodajom ulaznica, sponzorskim ugovorima i sredstvima Međunarodnog olimpijskog komiteta (MOK), ima budžet od oko 4,4 milijarde eura, a sličnu cifru dobila je javna kompanija „Solideo”, koja je izgradila olimpijsko selo u sjevernom dijelu francuske prijestonice. Ali, trebaće vremena da se utvrdi konačan budžet i zavisice od mnogo stavki - na primjer, od olimpijskih „bonusa” za vozače metroa, policiju i hitne službe, kao i od opštih troškova sigurnosti. Vlada je ove sedmice dodijelila još 33 miliona eura organizatorima Paraolimp-

pijskih igara koji se bore sa sporom prodajom karata. Vlada i lokalne vlasti do sada su za Olimpijske igre u Parizu izdvojile oko 2,4 milijarde eura, uglavnom za izgradnju objekata. No, šef vladinog biroa procijenio je da bi konačni državni trošak mogao da bude do pet milijardi eura. Bruno Kavalije, glavni ekonomista grupe za finansijske usluge Oddo BHF, rekao je da je „direktno učešće države relativno ograničeno”. Dodao je da Olimpijske igre neće „radikalno promijeniti” francuski javni dug od oko 3,2 milijarde dolara.

„Psihološki uticaj”

Prema Centru za pravo i ekonomiju sporta (CDES), koji prati Igre u Parizu za MOK i organizatore (Pariz 2024), događaj će donijeti između 6,7 i 11,1 milijardi eura ekonomske koristi za regiju Pariza. Dodaje se, međutim, da će na pojedine beneficije čekati

i do 20 godina. U februaru je konsultantska kuća Asteres procijenila da će Igre donijeti 5,3 milijardi eura dodatnih poreskih i socijalnih prihoda. „Dojč banka” je u studiji ovog mjeseca navela da „zemlje domaćini Olimpijskih igara ili FIFA Svjetskih prvenstava rijetko zarađuju na pozitivne ekonomske ili čak društvene povrate za ono što je često masovno i javno finansirano ulaganje u nove stadione i javnu infrastrukturu”. Rečeno je da je čak i kratkoročno povećanje investicija i zapošljavanje „ograničeno”, osim ako zemlja domaćin ne prolazi kroz recesiju. Za guvernera Banke Francuske Fransou Villeroya de Galua, Olimpijske igre u Parizu će imati više „psihološki uticaj”, nego ekonomski. Napomenuo je, međutim, da Francuska može poboljšati svoj imidž širom svijeta kroz Igre, onda bi na kraju mogla da očekuje nove investicije.

Kratkoročni efekti

Kratkoročno, ipak, neke kompanije već žele da iskoriste Olimpijske igre kako bi povećale profit.

„Le Slip Francais”, proizvođač donjeg rublja, proizvodi na hiljade dodatnih gaćica, kupaćih kostima, pidžama i druge robe u olimpijskim bojama, prema riječima njenog generalnog direktora Lee Marije.

- To je stvorilo dodatni posao u našim fabrikama i za gotovo 80 odsto povećalo proizvodnju - rekla je ona.

Kompanije povezane sa izgradnjom olimpijskih borišta takođe su imale koristi. Prema CDES-u, građevinske i kompanije očekuju povećanje prihoda od Igara za do tri milijarde eura.

Turizam očekuje da će zaraditi do 3,6 milijardi eura od 15 miliona posjetitelja predviđenih za dane Igara, uključujući dva miliona iz inostranstva. „Oddo BHF” je predvidio da će mediji, proizvođači pića i alkohola, robe široke potrošnje kao i transportne kompanije, imati koristi od Igara.

EKO

Heroji Olimpijskih igara – Pavle Kostov i Petar Cupać

Magični momci

Ne nose svi olimpijski heroji zlatna odličja kao uspomena sa Olimpijskih igara i dokaz izvrsnosti. Neki ma ostane „Pjer de Kuberten svjetski fer-plej trofej“, koji Međunarodni olimpijski komitet dodjeljuje „onim sportistima, bivšim sportistima, promoterima sporta, sportskim zvaničnicima i drugima koji utjelovljuju sportski duh na Olimpijskim igrama“. Među dvadesetak dobitnika priznanja, samo trojica dolaze sa Balkana: bivši hrvatski jedrilicaři Petar Cupać i Pavle Kostov, te njihov nekadašnji trener Ivan Bulaja, koji su ga završili u Pekingu 2008. godine.

Posljednji talas

Starogrčki filozof i historičar Plutarh zapisao je da se rimski vojskovođa Pompej jednom prilikom obratio mornarima koji su oklijevali da isplove brodovima kojima je Rim snabdijevan žitom: „Ploviti se mora, a živjeti nije neophodno.“

Geslo koje su od malih nogu usvojili i Zadrani Cupać (1980) i Kostov (1987). Jeste da je „Bog stvorio čovika, a Zadar košarku“, ali je njihova prva sportska ljubav bila jedriličarstvo. Putevi su im se ukrstili u lokalnom klubu Uskok.

„U školi jedrenja djeca mogu mnogo toga da nauče o moru, vjetrovima... Dobiju svoj brod, nauče kako da se ponašaju na njemu, upravljaju, brinu se o njemu, i na neki način osamostalje“, kaže Cupać.

„To je najvažnije što im ovaj sport nudi, a što će biti kasnije i hoće li neko imati i sportsku karijeru, to je sekundarno.“

I dok je Kostov, tada još tinejdžer, sakupljao iskustvo sa Matijom Longinom, Cupać je sa Tomislavom Bašićem učestvo-

vao na Igrama u Atini 2004. u klasi 470. Zauzeli su 19. mjesto među 27 posada.

Novi olimpijski ciklus povezo je planove i ambicije Cupaća i Kostova. Jedrili su dvije godine u klasi 470, bez značajnijih rezultatskih iskoraka, ne nazi- rući plasman na Igre u Pekingu 2008. Cilj se činio slabo dosti- nim jer im je konkurencija bio i ponajbolji hrvatski jedrilicaři Šime Fantela, u tandem sa Igorom Marenićem. Na olimpijskom turniru, pravilo je da jedna zemlja može da da samo po jednu posadu.

Vjetar u jedra im je ponudio Hrvatski jedriličarski savez, koji je kupio nekoliko jedrilica 49-er sa namjerom da omasovi klasu. Svjesni da ostankom u 470 nemaju velike šanse, Cupać i Kostov su ugrabili posljednji preostali brod i zaplovili ka nepoznatom.

Za trenera su uzeli Ivana Bulaju, olimpijca sa Igara 2000. Zajedno su učili.

Da je bilo lako – i nije.

Ugrabili su bukvalno posljednji vagon voza za Peking. Ili, uzjahali su posljednji talas. Početkom januara 2008. u australskom Sorentu su, kao završna posada, izborili vizu za Kinu, iako su se tokom takmičenja susretali sa nemalim izazovima. Između ostalog, bili su i potopljeni.

„Presrećan sam“, kazao je nakon svega Kostov.

„Otputovali smo u Australiju uvjereni da možemo ispuniti olimpijsku normu. Međutim, kad su nam se zaredale sve ove nesreće s pucanjem opreme i kad nam je australska posada u sudaru probila brod, počeo sam sumnjati i samo se svaki dan nadao da će nam se sreća okrenuti. Evo, vratilo se taman kad je trebalo i završilo je na najbolji način.“

Problemi s vremenom i brzinom

Početkom jula 2008. Svjetski jedriličarski savez je objavio završno izdanje rang lista olimpij-

skih klasa uoči Igara u Pekingu. U klasi 49er Cupać i Kostov su se našli na 26. mjestu. Nisu gajili iluzije o realnim dometima na Igrama.

Nadmetanje u Međunarodnom jedriličarskom centru u Čingdaou, gradu na obali Žutog mora, za njih je počelo 10. avgusta. I dok su organizatori na kopnu činili sve kako bistvorili savršene uslove za jedriličare, vrijeme nije bilo saveznik: vjetar je, uglavnom, bio lagan, a struje jake, uz velike talase.

Sedmicu kasnije, nakon pet dana jedrenja, uz dva dana tokom kojih su regate morale da budu otkazane jer nije bilo strujanja vazduha, hrvatski duo je ostao izvan finalne trke, na 17. poziciji od 19 postava.

„Nezadovoljni smo rezultatom“, bio je samokritičan Kostov.

„Loše smo jedrili, odnosno nismo jedrili onako kako znamo i to se osjetilo. Imali smo problema s brzinom, a to je od sada bila naša najjača strana.“



Ako za njih nije bilo mjesta u finalnoj trci, koja je bila na programu 17. avgusta, za njihovu jedrilicu jeste.

Istinski fer-plej

Nebo se tog dana urotilo protiv takmičara: od ranog jutra, snažna kiša je zasula regatno polje, na nju se nadovezao vjetar, vidljivost je bila loša... Međutim, prostora za odlaganje više nije bilo.

U takvim uslovima, cijenu su platili Danci Jonas Varer i Martin Kirketerp, ubjedljivo vodeći do finala. Ostalo im je tek da formalno odjedre završnu trku i pakupe lovorike. No, neposredno prije početka, polomljen im je jarbol.

Već viđena zlatna medalja je tonula ka dnu Žutog mora.

„Bili smo na mračnom, mračnom mjestu“, opisuju kako su se osjećali. Njihov trener Jesper Benk nije odušao. „Uzmite drugi brod, uradite nešto“, tražio je od njih.

Lako reći, a... Problem je bio

što su sve preostale posade koje nisu učestvovala na završnoj trci već spakovale svoje jedrilice. Izuzev Cupaća i Kostova. Balkanskim naravima vođeni, računali su da imaju kad.

Dok je trajala drama, portparol danske reprezentacije se našao kraj hrvatske portparolke Zrinke Grancarić, i preko nje zatražio pomoć. Odmah su pristali. Nastala je trka sa vremenom, jer su se Kostov i Capić nalazili u nekoliko stotina metara udaljenom hotelu. Shvativši o čemu se radi, za tili čas su se našli kraj regatnog polja.

„Jedriličari su pomorci, ponašaju se prema pomorskim zakonima, a to znači da su spremni i da odustanu od regate ako treba pomoći drugoj posadi“, pojašnjava Cupać.

„Kad su naspitali da im posudimo brod, nismo uopće razmišljali da li da to napravimo ili ne, znali smo da moramo pomoći onome kome nešto pukne, kao što bi to napravio i svako drugi“, prisjeća se tih trenutaka trener

hrvatske posade Bulaja. Završna regata je počela bez danskog dvojca. Po pravilima, imali su pet minuta da i sami krenu.

„Momci su bili magični“, prepričava Kirketerp. „Nije bilo priče o tome ko će platiti ako se nešto polomi. Šta više, mislim da uopšte nisu pričali. Pomagali su nam što su brže mogli i za njih je to bilo tako prirodno. Bili su prave legende, veoma dobri momci koji pokazuju istinski fer-plej.“

Tri sekunde prije isteka roka, Žutim morem je zaplovila i hrvatska jedrilica sa danskom posadom. Varer i Kirketerp su doplovili do 7. mjesta, čime su potvrdili prvu poziciju u generalnom plasmanu i osvajanje zlata.

„Svi su se našli na nogama, aplaudirajući i slaveći momke iz Hrvatske. Bilo je magično... Drugovi smo za cio život. Bili su nam i prije dobri drugovi, ali su tada učinili nešto vrlo, vrlo posebno za nas“, riječi su Varera. U šali, Cupać i Kostov su poru-

čili danskim kolegama da im pripada pola zlatne medalje.

Priznanje za ponos

Pripala im je Kubertenova medalja. Na svečanosti u Istanbulu 26. januara 2009, sa svojim trenerom Bulajom, počastvovani su najvećim olimpijskim priznanjem za fer-plej. Trofej Pjer de Kuberten im je predao Miroslav Cerar, legendarni slovenački i jugoslovenski gimnastičar, dvostruki olimpijski pobjednik. Cupać i Kostov su učestvovali i na Igrama u Londonu 2012. i Riju 2016, ostajući oba puta van finalne trke...

„Kada smo na dodjeli vidjeli koliko se malo tih priznanja zapravo dodjeljuje, shvatili smo njegovu pravu veličinu. To priznanje ne možeš osvojiti, nego zaslužiti. Eto, kad već nismo osvojili medalju (tokom karijere), lijepo je biti ponosan na takvo nešto“, rezimirao je Cupać u intervjuu datom krajem 2020. godine, kada je već uveliko bio u trenerskim vodama.

Održana redovna skupština Crnogorskog olimpijskog komiteta

Pariz u fokusu, usvojen finansijski izvještaj

Redovnoj skupštini Crnogorskog olimpijskog komiteta prisustvovalo je 35 od 54 delegata, a prisutnima se na početku obratio predsjednik Dušan Simonović.

- Bliži se početak Olimpijskih igara, a iz objektivnih razloga nijesmo mogli ranije održati Skupštinu. Na dnevnom redu je 12 tačaka, a najznačija je usvajanje Finansijskog izvještaja za 2023. godinu. Pred nama su na razmatranju i usvajanju i izvještaji o događajima između dvije Skupštine. Koristim priliku da čestitim našoj juniorskoj vaterpolo reprezentaciji koja je osvojila bronzanu medalju na Svjetskom prvenstvu, kao i svim sportistima koji su nedavno ostvarili zapažene rezultate. Do sada je poznato da će Crnu Goru na Olimpijskim igrama predstavljati 19 sportista. To su jedriličar Milivoj Dukić, bokserka Bojana Gojković, atletičar Darko Pešić, teniserka Danka Kovinić, plivač Miloš Milenković i plivačica Jovana Kuljača, te muška vaterpolo reprezentacija. Nadam se da ćemo i u Parizu imati uspješan nastup.

Skupštini je, na poziv predsjednika COK-a Simonovića, prisustvo potpredsjednik Vlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

- Partnerstvo je temelj svakog uspjeha. Zajedno, možemo i moramo raditi na tome da sport postane sastavni dio života svakog građanina Crne Gore. U tom kontekstu želimo istaći da ćemo biti pouzdan partner Crnogorskom olimpijskom komitetu, ali i svim ostalim sportskim organizacijama u ostvarivanju svojih programskih ciljeva. U prilog



mojim riječima ide to što je tekuća godina rekordna što se tiče budžeta koji je opredijeljen za sportske saveze, ali i to što su vrata Ministarstva otvorena za sve koji žele razgovor i pomoć od matičnog resora. Olimpijske igre u Parizu startuju za petnaestak dana, pa ću tim povodom iskoristiti priliku da poželim našoj delegaciji svu sreću na sportskim borilištima u Francuskoj. Siguran sam da će Crnu Goru u „Gradu svjetlosti“ predstaviti na najbolji način, a u nama će imati najvatreniju podršku - kazao je Šćekić.

Nakon uvodnog izlaganja, imenovano je Radno predsjedništvo i Verifikaciona komisija.

Na Skupštini je usvojen Finansijski izvještaj za 2023. godinu, koji je obuhvatao Izvještaj nezavisnog revizora o finansijskom poslovanju, kao i Izvještaj Nadzornog odbora o istom. Izglasano je i prijedlog finansijskog plana COK-a za tekuću 2024. godinu.

Jednoglasno su usvojeni Izvještaj o učešću na zimskim Olimpijskim igrama mladih „Gangwon 2024“, kao i Izvještaj o pripremama za učešće na Olimpijskim igrama u Parizu. Predstavljena su i prihvaćena pravila o promovisanju i reklamiranju tokom olimpijskog perioda - Pariz 2024. Usvojen je i Izvještaj o sprovođenju strategije i Eitički kodeks COK-a.

Na sjednici je razmatrana odluka o datumu Izborne skupštine COK-a. Predloženo je da bude održana krajem oktobra ove godine.

Na kraju, predsjednik Dušan Simonović, kazao je da je Međunarodni olimpijski komitet iz članstva isključio Svjetsku bokstersku asocijaciju (IBA). Shodno tome, MOK je zatražio da naš Olimpijski komitet jednako postupa prema Boksterskom savezu Crne Gore. Upravni odbor COK-a odlučio je da članstvo BSCG bude uslovno suspendovano do kraja 2024. godine, uz želju i nadu da će nastali problemi biti riješeni do tada, te da će ponovo biti punopravan član.

ADMIRAL BET



Da dom ostane sigurna luka.


“Dome moj” je paketno osiguranje
doma i stvari u njemu. Osiguraj dom
po sjajnoj cijeni od **0.38 €/m²**.
Posjeti nas ili jednostavno kupi online.

lovćen

Sve će biti u redu.
lo.co.me



Monteput





THE
CAPITAL
PLAZA
PODGORICA • MONTENEGRO